



Istitutu naziunale
superiore di u professuratu
è di l'educazione
Accademia di Corsica

Barbara PIQUEMAL

Aquesir una primièra cultura patrimoniala locala en classa mairala, jol paisselatge de las fèstas calendaras

Memòri de Master 2

Mencion : Mestièrs de l'Educacion e de la Formacion

Especialitat : Professor de las escòlas bilingüe

jos la dirección de Dòna Dominique Verdoni

jos la co-dirección (UCPP) de Dòna Anghjulina Antonetti

jos la dirección (ISLRF) de Dòna Dalfina Palacio

Annada universitària 2019-2020



ISLRF
INSTITUT SUPÉRIEUR DES LANGUES
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Aquesir una primièra cultura patrimoniala locala en classa mairala, jol
paissetatge de las fèstas calendaras

Mercejamens

Mercegi Dòna VERDONI per la direcccion del memòri

Dòna Antonetti, per la co-direcccion

Dalfina Palaccio, per sa disponibilitat, son vam e son agach cap a las fèstas tradicionalas e la P.I.,
Patrici Baccou, Director d'Aprène, per sa benvolença e sa disponibilitat e l'ensemble del personal
del centre de formacion per sa disponibilitat e son amabilitat,

Jany Gibert que m'ofiguèt lo gost de soscar mai lo mestier,

Felip Joulié, e los collègas de la formacion continua «Patrimòni Cultural immaterial» per çò
partejat,

La Dòna Tobena, Presidenta de la Calandreta Dagtenca e l'ensemble de la còla de la Calandreta
Dagtenca, per son sosten e son ajuda.

Ensenhador

<u>Introducció</u>	p6
I Lo patrimòni, de qu'és aquò?	p8
1) Una política escolar favorable a l'estudi del patrimòni local.....	p9
2) Les festes, un patrimòni en moviment.....	p12
3) Trasmissione e patrimòni cultural immaterial.....	p16
II Lo patrimòni s'apren en se viure	p20
1) Basas e objectius del projecte.....	p21
2) Les festes, porta d'entrada cap als objectes patrimonials locals.....	p25
3) Les institucions de classe, al còr del projecte.....	p28
III De coneixençes patrimonialas de metre en valor	p33
1) Avalorar e valorizar.....	p34
2) S'afortir.....	p37
3) Anar mai luènh.....	p40
Conclusion	p42
Bibliografia e sitografia	p43

Introduccion

Dins l'encastre d'un monde en evolucion permanenta, a l'ora de la mondialisacion e del desvelopar e de l'accès a totes de las novèlas tecnologias, que permeton de portar l'agach a l'endefòra, de rendre pròche çò qu'es luènh fisicament, en octòbre 2003, l'U.N.E.S.C.O. interpèla la comunautat mondiala per cooperar cap, a la salvagarda, la sensibilisacion e lo respècte del patrimòni cultural immaterial, demercé sa convencion de salvagarda del patrimòni cultural immaterial, objècte impalpable, mas que nos accompanha de contunh, long de la vida pr'amor qu'espelís de las activitats umanas. La carta de las Calandretas, dins son pilar accion culturala respond a son biais a aquela crida, se marca dins lo paisatge cultural local: malha amb l'environa. L'escola deu capitlar l'escomesa de donar la possibilitat als escolans d'estre ciutadan del monde en tot observar lo pròche: lo patrimòni local.

La Calandreta Dagtenca, ont fau de regenta en mairala, se trapa en Agde, una vila portuària e balneària entre flume Erau, e Mediterranèa, pròche de l'estang de Taur; de talha humana, es cargada d'istòria e rica de cultura tradicionala lengadociana e possedís un patrimòni local bèl. De per sa situacion sa novèla situacion en centre vila, l'escola a una situacion geografica agradiva e interessanta que dubrís cap a de perspectivas novèlas amb la proximitat de luòcs culturals: escòla de musica, cinèma, mediatèca e musèu quasi a posita. Aquò's d'una volontat conjunta, de l'escola per s'espandir e aver de locals mai bèls, e tanben de la comuna per tornar dinamisar aquel barri: la Calandreta es considerada coma portaira de projèctes, un element novèl e motor per l'animacion del barri e del centre vila despoblat, defièch l'escola organiza de fèstas, amb al dintre d'aquellas de fèstas calendaras tradicionals.

Las fèstas tradicionals fan part del patrimòni cultural immaterial, d'unas son festejadas quasi d'en pertot dins lo monde coma Carnaval per exemple, mas cada societat, cada generacion, enrasigadas dins son territori e sa lenga, lo fan seu, se l'aproprian e lo fan viure amb sos quites rituals; l'escola tanben s'apodera aquellas fèstas, en tot respectar los rituals establits, las fa seunas.

Del còp vesèm que l'organizacion de fèstas, enrasiga l'escola dins son territori, es implicada, balha de sens. Mas aquellas fèstas mai que mai, balhan tanben de sens al dintre de l'escola, espelisson de la volontat conjoncha de la còla pedagogica e de la còla associativa que «s'associan per far escòla», mas son portairas d'aprendissatge al dintre de la classa. Dins la mira de faire descobrir als escolans d'unes objèctes del patrimòni local, las fèstas tradicionals, elas meteissas, patrimòni cultural immaterial, semblan poder far un bon vector d'aprendissatge; aital se pòt menar aquel projècte al dintre de ma classa mairala de TPS/PS/MS de la Calandreta Dagtenca.

Fasèm l'ipòtesi qu'aquel trabalh cap a las fèstas calendaras e la cultura locala, porgirà als enfantons una primièra basa de cultura locala comuna, en los encorar dins lor territòri.

Las lecturas, los escambis entre collègas e partenaris locals de la cultura, faire e viure la classa de mairala, organizar e participar a las fèstas tradicionalas, permetèron d'aprigondir las coneissenças d'estructurar la recerca, e de prepausar un encastre a la redaccion.

Cossí de pichons e de mejans de mairala, en aprestar e en participar a las fèstas calendaras tradicionalas, pòdon aquesir una primièra cultura locala patrimoniala, quina proposicion de projècte se pòt faire.

Aquel memòri s'estaca a presentar, primièr una vision del contèxt institucional e scientific del subjècte al biais d'un estat dels luòcs, puèi de l'endralhar al dintre de la classa en donar d'objectius e prepausar d'aisinas pedagogicas, perfin d'establir un constat e dubrir cap a de perspectivas de perlongaments.

I

Lo patrimòni, de qu'es aquò?

1) Una politica escolara favorabla a l'estudi del patrimòni local

Aduèi se constata que lo patrimòni es vengut un vertadièr enjòc de l'educacion artistica e culturala, un ais prioritari: las accions educativas a l'entorn dels objèctes patrimonials espelisson, perfin de capitar l'escomesa de permetre, al pus grand nombre d'escolans de poder costejar lo patrimòni.

Dins aquel contèxt, lo pilar quatre de la carta de las Calandretas que se titola «Accion culturala» ont se ditz que «*cada establecimiento Calandreta anima una accion culturala occitana e se liga a la vida culturala de son environa. Calandreta estima que cal tornar balhar a d'unas fèstas del calendrier annadièr un contengut e una significacion coerenta amb la cultura occitana¹*» e que «*aquò balha de sens a la lenga pels calandrons²*» afortís lo fach que los calndrons devon reçaupre una vertadièra cultura patrimoniala demercé las fèstas calendaras.

Aquela noción d'enrasigament dins son territòri foguèt afortit al congrès dels 40 ans de Calandreta que se debanèt a Quilhan dins Aude al mes de mai 2019, ont una de las tèmas estudiadas èra lo «malhar amb l'environa».

Patrici Baccou, Director de l'establiment Aprène, presenta sul siti d'Aprène, aquela noción ont se liga la lenga, lo territòri e las sortidas, e l'anar cap als autres:

«*La lenga d'usatge a l'escola Calandreta es l'occitan. Es la lenga d'un territòri e d'una cultura millenària. Los aprendissatges son ancorats dins l'environament dels enfants. Anar veire, sortir de la classa, partir en viatge o en classa verda, correspondre, son d'indispensables per far viure als enfants e als adultes de l'escola l'experiéncia de l'alteritat e de la dobèrtura. L'endefòra comença aici : saupre d'onte venèm, o causir onte volèm èsser, es activar la coneissença e la reconeissença del Patrimòni Cultural Immaterial.*»

Calandreta religa aquela noción de «mahlar amb l'environa», a la dicha de Salvador Dalí «Es a partir de l'ultralocal que tocam l'universal». Los escolans en observar e s'interessar a lor environa pròcha se dubrisson cap als autres: en festejar Carnaval dins sa vila, se marcam dins los rituals carnavalencs del monde.

La pedagogia Calandreta convida l'escolan a èstre curiós: apren de çò que se vei, l'environa ven un vertadièr territori aprenent:

«*Es una sonada, la descobèrta d'un fum d'indicis, de traças, d'imatges de sasir per lo qu'apren a exerçar son agach. Lo quotidian, lo banal se vestís de l'estonament. Tot es subjècte a confrontar*

1 Carta de la Calandretas, votada a l'A.G. de Limós del 21/05/2005, modificada per l'A.G. de Carcassona del 21/05/2017, capitol 4.1 .

2 Carta de la Calandretas, votada a l'A.G. de Limós del 21/05/2005, modificada per l'A.G. de Carcassona del 21/05/2017, capitol 4.2 .

l'agach dels escolans: las sasons, los relèus, la natura crosada, los noms de la carrières, lo nombre d'archas d'un pont ... Cada eveniment pòt fornir lo pretèxte de l'aprendissatge, del palpejament experimental. En aquò, sortir de la classa constituis un marchament original en ruptura amb lo cors magistral».

Lo percors d'educacion artistica e culturala, el tanben fa la part bèla a l'importància de l'estudi del patrimòni local que se deu observar.

«Lo rescontre amb lo patrimòni de proximitat fa part integrala de l'educacion artistica e culturala. L'educacion artistica e culturala, grand domeni de formacion dels escolans, «demanda (...) una dobertura de l'escola sul territori de vida dels escolans, son patrimòni artistic, sas estructuras culturalas, que permet de mièlhs s'apropiar aquel territori, en resson amb la descobèrta d'òbras e d'artistes universals eissuts d'epòca e de culturas divèrsas. (...) Las resorgas artisticas, culturalas e patrimonialas localas ofrisson un potencial (...) per completar e bastir la cultura artistica dels escolans»³

En mai d'aquò, dempuèi la rintrada 2018, lo Ministre de l'educacion nacionala Jean-Michel Blanquer e la Ministra de la cultura Françoise Nyssen presentèron un plan d'accion comun que se ditz «a l'escola de las arts e de la cultura», ont al dintre del capítol istòria de las arts, una partida es dedicada al patrimòni⁴: aquí las nocions de sensibilisacion al patrimòni e de ciutadinitat son ligadas. Aital, me semblava necite de balhar los mejans als calandronets de la classa d'aquerir una cultura patrimoniala locala.

Dins son preambul de la convencion per la salvagarda del patrimòni cultural immaterial, la Conferéncia generala de l'Organizacion de las Nacions unidas per l'educacion, la sciença e la

³ La rencontre avec le patrimoine de proximité fait partie intégrante de l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, grand domaine de formation des élèves, « nécessite (...) une ouverture de l'école sur le territoire de vie des élèves, son patrimoine artistique, ses structures culturelles, qui permet de mieux s'approprier ce territoire, en résonance avec la découverte d'œuvres et d'artistes universels issus d'époques et de cultures diverses. (...) Les ressources artistiques, culturelles et patrimoniales locales offrent un potentiel (...) pour compléter et construire la culture artistique des élèves. » (arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle, Bulletin officiel de l'éducation nationale (BOEN) n° 28 du 9 juillet 2015)

⁴ Patrimoine L'apprentissage du regard est essentiel car il contribue au développement du sensible et à la préservation de l'environnement patrimonial et naturel. La sensibilisation au patrimoine (bâtiments civils, industriels, religieux, etc.) est indispensable à la formation du futur citoyen qui passe par la connaissance de son cadre de vie et de la mémoire collective. Cela s'inscrit dans une démarche pédagogique plus large qui consiste à partir de la connaissance par l'élève de son environnement pour aller au plus général. Rendre obligatoire une visite annuelle dans un lieu patrimonial. Pour accompagner les professeurs, le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition de tous les professeurs un guide Enseigner le patrimoine de proximité. Il est réalisé en collaboration avec l'Institut national d'histoire de l'art (Inha). Renforcer encore les partenariats avec les lieux patrimoniaux proches : musées, monuments, archives, sites archéologiques, maisons de pays, parcs régionaux, friches industrielles, lieux de mémoires, maisons des illustres.

cultura dicha UNESCO precisa de «*la necessitat de faire mai prendre conscience, en particular demest las joves generacions, de l'importància del patrimòni cultural imaterial e de sa salvagarda.*»

Del còp, de numeroses projèctes que convidan los escolans a rescontrar los objèctes artistics o patrimonials espelisson sostenguts pel dinamisme e l'implicacion de mantuns partenaris que siá tant al nivèl local que al nivèl nacional o europenc. La delegacion academica a l'educacion artistica e a l'accion culturala DAAC coordona las accions al nivèl local, amb l'ajuda de l'inspeccion academica e de la Direcccion Regionala de las Afars Culturalas D.R.A.C. .

Se pòdon trapar de resorgas per ajudar los regents coma per exemple lo portalh nacional de las arts que prepausa d'eveniments o de resorgas en ligam amb lo patrimòni. Eduscol li dedica una pagina que se sona «Enjòc de l'educacion al patrimòni» amb diferentas entradas cap a d'accions educativas, artisticas e culturalas ligadas de segur al patrimòni.

Perfin de trapar de sosten, de conselhs de professionals, lo regentum se pòt apuejar sus de partenaris que prepausan mantunas formas de projèctes qu'an per tòca comuna de far de la descobèrta del patrimòni una prioritat.

Lo centre dels monuments nacionals jol paisselatge del Ministèri de la cultura , fa de l'educacion artistica e culturala una de sas prioritats seunas.

Se pòt citar : l'associacion Vieilles maisons françaises (VMF) lo Conselh d'arquitectura, d'Urbanisme e de l'Environa (CAUE), los archius despartamentals, lo ret de vilas e païses d'art e d'istòria, las collectivitats territorialas, las institucions culturalas amb los musèus de la vila per exemple.

Dins l'encastre de las jornadas del patrimòni, se debana l'accion «Los enfants del patrimòni», que prepausa en amont d'aquelas jornadas, un programa d'activitats a gratis, adaptadas de la mairala fins al licèu. Dins la meteissa dralha, Euròpa dins l'encastre, ela tanben de sas jornadas del patrimòni, convida los escolans a agachar lor environa pròche amb l'operacion «Levatz los uèlhs!», que lo nom n'en ditz quasi tot del contingut.

Amb lo projècte «La classa, l'òbra!», se pòt tanben presentar un travalh fach pendent l'annada a l'entorn d'una òbra dins un musèu pròche dins l'encastre de la Nuèch europenca dels musèus .

«La classa, l'òbra» concebuda pel ret Canopé en partenariat amb lo ministèri de la Cultura e lo ministèri de l'Educacion nacionala e de la joinessa, prepausa una mapa interactiva per la causida d'un musèu del canton e d'exemples de projèctes .

De projectes de descobèrtas arquitecturalas coma las arquitecturas vivas a Montpelhièr ont se fa una passejada al dintre de cort d'ostalariás particularas per descobrir d'estructuras amb una tematica comuna, permés de dintrar dins de luòcs ont se dintra pas de costuma .

Se fan d'operacions, quitament en defòra del temps escolar, pendent las vacanças coma per exemple «Es mon patrimòni! » que prepausa de programas de descobèrta e activitats artísticas: lo patrimòni es una vertadièra question que s'apodera de totes.

Se pòt tanben trapar de concors escolars per favorir la descobèrta, d'un biais original, del patrimòni de proximitat coma «lo melhor jornalet del patrimòni», que permés tanben una iniciacion a las TICE e al journalisme o encara «1, 2, 3 Patrimòni! ». Fargar un jornal, aquò quicòm que se practica plan sovent al dintre de las classas en Calandreta!

Aital, me semblava necite de balhar los mejans als calandronets de la classa d'aquesir una cultura patrimoniala locala.

Dins son preambul de la convencion per la salvagarda del patrimòni cultural imaterial, la Conferéncia generala de l'Organisation de las Nacions unidas per l'education, la sciencia e la cultura dicha UNESCO precisa de «la necessitat de faire mai prendre conscientia, en particular demest las joves generacions, de l'importancia del patrimòni cultural immaterial e de sa salvagarda.»

2) Las fèstas, un patrimòni en movement

Dins son article «Qualques repèris a prepaus de la pedagogia de las escolas Calandretas», Patrici Baccou, director d'Aprene, lo centre de formacion dels regents, endralha una reflexion cap a çò que menan las fèstas al dintre de las escòlas.

«Aital los parents, pel canal de l'escòla, de las practicas pedagogicas e culturalas de las classas tòrnhan trapar o inventan de reflexes culturals . Seríá plan interessant de prendre lo temps d'analizar, l'exemple lo mai parlant podriá èstre lo de las fèstas: la castanhada (fèsta de la castanya), la soca de Nadal, lo carnaval...Ajudan en definiva a crear una convivència en accion, novèla e vertadièra.»⁵

Tot bèl just, cal plan dire que las fèstas calendaras aguèron totjorn una plaça bèla al dintre de l'escòla, son festejadas: Martror, la castanhada, Nadal, Carnaval e la San Joan d'estiu; de costuma totes las classas participan, las fèstas son parladas en conselh de regents e mesas en plaça amb lo sostén e l'ajuda de la còla associativa dins l'encastre del pilar de la carta de las Calandretas «S'associar per far escòla».

⁵ In « Qualques repèris a prepaus de la pedagogia de las escòlas Calandreta », Patrici Baccou .

Las fèstas tradicionals demercé lor multiplas facetas, permeton de s'ancorar dins la cultura del territori e de donar sens; de per lors originas, semblan un supòrt logic d'aprendissatge del patrimòni local dels interessants pels escolans.

D'en primièr seriá de bon far d'ensajar de balhar una definicion de çò qu'es la fèsta, pr'amor que nos sembla pròcha, familhara, caquèla es un concèpte plan mai complèxe que çò que i pareis, es quitament l'objècte d'una sciéncia que se ditz l'eortologia, sciéncia que las estudis jos diferents angles que siá sociologic, filosofic, istoric o encara religiós. Doncas la fèsta, es una entitat complèxa de las multiplas caras.

La fèsta es un periòde de regaudiment, perfin de celebrar un eveniment o qualqu'un, es limitada dins lo temps: es un eveniment collectiu, se far pas la fèsta tot sol. Las fèstas se trapan jos diferentas formas, de las mai pichòtas, privadas al dintre del fogal o d'un grop d'amics, coma los anniversaris o los maridatges per exemple, a las mai bèlas coma las fèstas publicas. Se pòt notar que plan sovent an una origina religiosa o civila, e que s'establís un ligam plan estreich entre las fèstas, la natura, las sasons amb lor cambiaments climatics que jògan sus las culturas, la vida e la mòrt.

Se pòt far una desreparticion al dintre de las fèstas localas se pòdon categorizar segond lors especificitats. Podèm començar per las fèstas per se remembrar, per commemorar un eveniment coma per exemple lo 15 d'agost a Besiers ont se festeja la desliurança de la vila per las tropas aliadas a la fin de la segonda guèrra mondiala .

Se trapan tanben las fèstas, puslèu dedicada a un revíscol economic, social o toristic que son organisadas, siá per la municipalitat siá per d'associacions partenaris a l'entorn d'una tematica particulara coma la fèsta del boletchon a Mèsa a la fin del mes de julh ont se far la reconstitucion d'una tecnica anciana de pesca al fialat , o d'un produch local coma la fèsta de la castanya a Sant Ponç de Tomièiras, a la fin del mes d'octòbre.

Puèi se pòt parlar de las fèstas tradicionals mai ancianas, las que coneissèm de tot temps, las que nos concernisson mai que mai per aquel estudi, aquelas fèstas tradicionals amb lors practicas simbolicas particularas, coma Carnaval, la Sant Joan d'estiu o Martror per exemple. Cada fèsta tradicionala a sos rituals amb sas practicas dedicadas coma de benediccions, de processions de sants o de rituals pagans, coma sautar al dessús del fuòc per la Sant Joan d'estiu o de danças, coma la dança dels bufets per Carnaval ⁶ e de personatges simbolics que tòrnant d'un biais esitematic coma lo Carentram d'Agde que se ditz lo Pierron e non pas lo Rei Carnaval coma se nomena endacòm.

Sembla plan interessant de tornar en rière e d'agachar cossí aquellas fèstas èran organisadas dins l'annada dins los tempsses ancians tre l'antiquitat, pr'amor que nos dona un esclairatge sus la temporalitat e las temporadas de fèstas.

Los grècs avian doas menas de fèstas, qu'èran ligadas a la seguida de las sasons e dels trabalhs agricòlas que se celebravan siá en ivèrn, siá a la prima e pendent l'estiu. L'ivèrn èra marcat per de fèstas dedicadas a la fertilitat dels camps, a las semenalhas, al monde dels mòrts e al grelh dels camps, e a la prima e a l'estiu, de fèstas per mercejar las divinitats per las recòltas bonas. Aquí vesèm plan la que las fèstas ritman l'annada, las talhan, delimitan lo temps demercé lor durada;

6 Dança dels bufets, que se ditz tanben branle de la camisa pr'amor que se dança en panèl (camisa de nuèch blanca anciana). Se pòt dançar en ronda o en linha, amb de bufets emplenats de farina : aquela dança a una musica e de paraulas dedicadas que pòdon variar d'un vilatge a l'autre .

quitament los jorns son nomenats plan sovent en fucion de lor posicion abans o aprèp d'unas fèstas.

Aquel esclairatge antic nos dona a veire dos aisses cap a las fèstas, cap a la temporalitat e las temporadas mas tanben lo ligam cap al terraire.

Las fèstas son ligadas al temps natural qu'es un temps ciclic, lo que tòrna e que ritma las jornadas amb l'alternança jorn/nuèch, las sasons e los solsticis . Aquel temps ciclic que liga lo trabalh uman e la natura, es organisat en partir de la durada, pels òmes en temps convencional, amb las oras, los meses, las annadas e del còp d'aisinas per lo mesurar amb los relòtges, los calendiers ...

Mas las societats umanas an tanben creat un autre temps, lo temps social, lo que ritma la vida en collectivitat, e que despassa lo temps particular: es lo temps de las fèstas nacionalas, de las trencaduras socialas coma las grandas vacanças de l'escola per exemple. Robert Sue escriu en tot parlar del temps social: «*I a pas de temps independent de la societat que lo bastís; lo temps se desepara pas del 'monde de las valors socialas' dins quin es banhat e dont ofris la famosa expression d'H. Hubert, una forma d'estrucccion simbolica*»⁷

Tornam trapar las fèstas tradicionalas marcadas sul calendier del temps conventional que representa l'annada, mas cal servar a l'esperit qu'an per basa lo temps natural: se marcan dins una continuitat demercé lo ritme ciclic de las sasons.

Las fèstas tradicionalas se pòdon pas desrepartir de la temporalitat, ligada a las sasons e a la ruralitat mas tanpauc del territori: de l'esperit del luòc. Coma per exemple o presenta lo teatre de las Originas : «*Cada espectacle-ritual de Martror, la fèsta dels Mòrts es una escritura e una mesa per carrières que pren en compte l'esperit, l'istòria, lo patrimòni del luòc dins quin es menat a existir.*»⁸

Las fèstas son intimament ligadas al territori, als biais d'un determinisme geografic coma testimònìa per exemple la fèsta dels revelh de l'ors a la fin de l'ivèrn a Prats-de-Mollo-la-Preste dins Pirenèus Orientalas, o encara las fèstas del vin que se fan dins las regions viticòlas o plan encara las fèstas dels pescaires que se debanan dins las vilas e vilatges del ras de mar . En Agde, aquelas doas darrières fèstas fogueron reviscoladas pr'amor que Agde es una vila portuària mas qu'a tanben una activitat viticòla dins son terraire, vesèm aquí lo ligam ancian, tradicional que demòra: fèsta- territori.

Lo territori aparten tanben a una lenga, e la lenga se pòt pas despartir d'una cultura, coma o declarar lo teorian de lengatge Henri Meschonnic dins l'article 11 de sa declaracion suls deversses envèrs las lengas e lo lengatge: «*Caldriá doncas mièlhs parlar de lengas-culturas, per melhor concebre e*

7 SUE, Robert . La sociologie des temps sociaux, une voie de recherche en éducation, Revue Française de Pédagogie, n° 104, july- agost -setembre 1993

«Il n'est pas de temps indépendant de la société qui le construit; le temps est inséparable du «monde des valeurs «sociales» dans lequel il est immergé et dont il offre selon la célèbre expression d'H. Hubert une forme de structuration symbolique.»

8 Siti del Teatre de las originas : «Chaque spectacle-rituel de Martror, la fèsta dels Mòrts est une écriture et une mise en rues qui prend en compte l'esprit, l'histoire, le patrimoine du lieu dans lesquels il est amené à exister. »

servar las valors que se son inventadas en elas e que n'en son portairas – valors antropològicas, artísticas, èticas et políticas.»⁹

Art. 6 «*Lo primièr enemic de las lengas (...) es d'en primièr la pensada que redusís lo lengatge a una lenga, e que desepara la lenga de l'art, de la cultura, de la societat, de l'etica e del politic per l'encarar pas que dins son isolament...»¹⁰*

Afortit per l'UNESCO, dins sa convencion per la salvagarda del patrimòni cultural immaterial, que precisa que la lenga es vector del P.C.I.: «*La diferéncia de las lengas bastís la trasmission de las istòrias, dels poèmas, e dels cants e efecta lor contingut. La mòrt d'una lenga se revira inevitablament per la pèrda definitiva de tradicions e expressions orals».*

Al dintre del substantiu fèsta, lo triptic, temps ciclic, territori e lenga se pòt pas deseparar: aquelas nocions son embricadas las unes dins las autres; doncas las fèstas tradicionals multi-caras semblan una aisina portaira de sens, dins la dralha del trabalh que se mena en classa de mairala.

L'estructuracion del temps en mairala es fòrça importanta, pr'amor qu'ofris un encastre securisant pel tornar de las activitats que son marcadas dins un emplec del temps que permés als escolans pichons de se poder estructurar dins la jornada: «Aprèp la prangièra e lo vespralhon es l'ora dels parents.», lo temps s'estructurar per una succession de duradas, d'activitats. En dintrar a l'escola l'enfant passa d'un temps personal a un temps social, en tot respectar son quite ritme seguís l'anar de la classa, son emplec del temps: amassa los escolans de la classa se crèan d'amiras temporals comuns. Lo quite temps escolar es desrepartit en periòdes de trabalh entrecopats per de vacanças. Per exemple lo calendìer de l'avent permés de se donar una amira: cal esperar tant de jorns abans Nadal.

A un nivèl pus bèl, las temporadas de las fèstas permeton als mainatjons de poder viure un primièr temps social, las fèstas son marcadas sus la biga del temps de la classa: las fèstas privadas coma los anniversaris mas tanben las fèstas tradicionals, marcadors d'un temps collectiu; e plan sovent en classa mairala, lo trabalh se fa en ligam amb la fèsta de la temporada: quant de classas de pichòta e mejana seccion legisson *Rotla galeta* per la fèsta dels reis a la debuta del mes de genièr?

⁹ «il vaudrait donc mieux parler de langues-cultures que de langues, pour mieux concevoir et préserver les valeurs qui se sont inventées en elles et dont elles sont porteuses – valeurs anthropologiques, artistiques, éthiques et politiques. » Henri Meschonnic .

¹⁰ En quoi il y a lieu de reconnaître aussi qu'un ennemi des langues, et peut-être le premier ennemi des langues, n'est pas l'hégémonie culturelle-économique-politique de telle ou telle langue, mais d'abord la pensée qui réduit le langage à la langue, et qui sépare la langue de l'art, de la culture, de la société, de l'éthique et du politique pour ne l'envisager que dans son isolement – indépendamment de l'étude technique de ses fonctionnements qui, en tant que telle, a sa légitimité dans son objet même, à condition d'en reconnaître les limites. Henri Meschonnic .

Las fèstas que son aprestadas en classa, son presadas e esperadas pels escolans, del còp son de bons supòrts didactics per poder donar una primièra cultura patrimoniala locala.

Se pòt aprestar un calendier de las fèstas que pòdon èstre festejar dins l'encastre de l'escòla : fèstas tradicionalas, fèstas religiosas, vengudas quasi ecumenicas e fèstas nacionalas.

Vaqui una tièra de totas aquelas fèstas aquina pòdon participar los escolans, long de l'annada escolara.

D'unas classas participan a las vendémias al mes de setembre, del còp al mes d'octòbre se pòt far la fèsta del vin novèl, recreada en fèsta del chuc de rasim pels mainatges.

Al mes de novembre, la castanhada, la fèsta de Martror.

Al mes de decembre, lo temps de l'avent per aprestar la fèsta dels lums e Nadal.

En genièr, l'an nou e la fèsta dels reis.

En febrièr, Candelosa e dimars gras.

Puèi ven lo temps de Carnaval, que se festeja mai que mai al mes de març a l'ora d'ara dins las escòlas en seguir lo calendier de las vacanças d'ivèrn, siá abans, siá una o doas setmanas apuèi, aquò depend de quora son las vacanças mas tanben dels temps de preparacion de la fèsta e de las disponibilitats divèrsas.

Al mes d'abril, Pascas o fèsta de la prima.

Al mes de mai e de junh, la fèsta de las maires e la fèsta dels paires, que son de fèstas pus recentas: se pòt notar que a l'ora d'ara, a la vista de l'evolucion de la societat actuala, aquelas doas fèstas son agropadas, e se festeja mai que mai dins las escòlas la fèsta dels parents o la fèsta del monde qu'aimam plan.

E al mes de junh, la Sant Joan d'estiu.

3) Transmission e patrimòni cultural immaterial

Perfin de produsir una problematica de recèrca, es necite de questionar los concèptes que pertòcan lo rapòrt al patrimòni, a las identitats culturalas e lo ligam entre lo passat e lo present.

D'en primièr, la patrimonialisacion qu'es per definicion lo procediment socio-cultural, juridic o politic per quin un espaci, un ben, una espècia, o una practica se trescola en objècte del patrimòni natural, cultural, o religiós digne de conservacion o de restauracion.

Babadzan relèva diferents aisses dins la patrimonialisacion del sègle XIX: la question e la quista romantica de l'autenticitat, de sas rasigas e de son identitat culturala nacionala, lo ligam entre la patrimonialisacion e l'edificacion de l'estat, la primièra legitimant la segonda e un tradisionalisme

que menèt a «*l'invencion massiva de neo-tradicions*» . Aquelas informacions pòdon permetre d'aver un uèlh critic dins una mira istorica quant a l'objècte patrimonial estudiat: perqué aquela fèsta es venguda tradicionala? De qué representava?

Lo patrimòni cultural immaterial ten una part importanta dins l'experimentacion que serà menada en classa. Es definit per l'article 2 de la Convencion per la salvagarda del patrimòni cultural immaterial de l'U.N.E.S.C.O. del 17 octòbre 2003, de segur compren los monuments e los objèctes de colleccions mas tanben las tradicions o las expressions vivas: las arts de l'espectacle, las tradicions oralas, las coneissenças e practicas, los saupre-far necite a l'artesanat tradicional, los rituals e los eveniments festius.

Lo patrimòni cultural immaterial es fondat per las comunautats que lo consideran coma patrimòni, coma un *thesaurus* de servar, mas contrariament a çò que se podriá pensar es pas fixat e tampat; de segur compren de tradicions d'un còp èra, mas se trapan tanben de practicas contemporanèas, es viu: es un eiretatge qu'evoluís amb son environa al dintre de las societats, es pas unenç e irremplaçable coma o pensava Herder amb lo concèpte de *Volksgeist*¹¹

Del còp per l'UNESCO, lo P.C.I. pòt èstre percebut jos diferents angles, es de las diferentes caras: es a l'encòp tradicional, contemporanèu e viu, inclusiu, representatiu e fondat sus las comunautats. Article 2 «*Aquel patrimòni cultural imaterial, transmès de generacion en generacion, es tornat crear en permanéncia per las comunautats e grops en foncion de lor mitan, de lor interaccion amb la natura e lor istòria, e lor procura un sentiment d'identitat e de continuitat, contribuissant aital a promoure lo respècte de la diversitat culturala e la creativitat umana .»*

D'efièch cal prendre en compte que lo P.C.I., es en movement: de segur es un eiretatge del passat, de tradicions per una part mas pas que, es tanben es una entitat viva ont se marcan las practicas ruralas e urbanas contemporanèas de tal o tal autre grop social.

Bastís tanben la coesion sociala, per la trasmission de generacions en generacions de tradicions partejadas per diferentas comunautats e qu'an evoluit en reaccion a lor quite environa. Se pòt donar l'exemple del Carnaval, coma fèsta inclusiva, que se festeja dins mai d'una partida del monde, mas amb per cada societat sa quita identitat de costumas, danças, cants e autres rites ...quitament en Occitània se fa pas lo meteis Carnaval dins Pirenèus o dins Lengadòc bas coma a Limós per exemple ont es plan codificat. Lo monde se sentisson coma faire part de la societat al sens larg. Es enrasigat dins las comunautats e son desenvolopament e sa trasmission passa per los que coneisson los saupre-fars, las costumas, las tradicions e que las trasmeton, siá de generacion en generacion siá a d'autras comunautats.

Lo P.C.I. deu èstre reconegut pel grop que lo crèa, que l'entretenon e lo trasmeton, degun pòt pas decidir per un grop se una expression o una practica fa part de lor patrimòni.

11 Lo *Volksgeist* se pòt revirar per l'esperit del pòble, es una teoria del filosòf Herder (1744-1803)

Las practicas socialas, ritualas e festivas d'una comunautat son ligadas a son istòria, sa memòria e sa vision del monde, permeton de tornar afirmar son identitat tant coma grop o societat e sa continuitat amb lo passat.

Aquela diversitat patrimoniala permet de luchar contra una cèrta uniformisacion e la coneissença de la cultura de l'autre endralha un respècte dels diferents biaisses de viure .

La continuitat creada pel ligam entre lo passat, lo present e l'avenidor, nos permet d'aver un sentiment d'identitat e de responsabilitat: las practicas se passan d'una generacion cap a l'autra, l'identitat culturala tanben.

En Agde, se trapa lo musèu Jules Bodon, d'arts e tradicions popularas que recampa d'objèctes de la vida videnta dagtenca d'un còp èra, ont los escolans anaràn per poder observar los objèctes del patrimòni local.

Segond Christian Ruby, la transmission memoriala o continuitat memoriala es coma se lo temps foncionava en bocla, cadun deu tornar dire çò que li foguèt transmès dins la mira de tornar dire, coma una salvagarda del passat per crear de ligams amb los òmes d'un còp èra.

Aquí es una transmission lineara, una mena de musèugraffisacion del patrimòni, una folclorisacion, lo folclòr essent considerat coma l'aujòl de l'etnologia . Davant la profusion d'aquel patrimòni tre 1980, lo ministèri de la cultura creèt la mission del patrimòni etnologic .

Gerard Lenclud per soscar la tradicion se basa suls trabalhs de l'etnològ Jean Pouillon e son concepte de «filiacion inversada» , ont son los eiretièrs que causisson de qual e de çò que vòlon eiretar.

Del còp Jean Davallon, el tanben a prepaus de la «filiacion inversada» de Jean Pouillon, nos explica que cal pas mai pensar la transmission patrimoniala d'un biais linear, es a dire del passat cap al present mas coma quicòm de bastit dins lo present amb mai d'un ligam: «lo passat existís pas qu'es bastit dins lo present pr'amor que metèm tot en òbra per tornar bastir un rapòrt al passat a partir del present». Las societats a escritura seguisson pas forçadament «una rememoracion exacta», mas son dins la «reconstruccion creativa» o van encara mai luènh amb la «creativitat- ruptura» .

Se paua la question de saupre dins quina categoria son las fèstas que seràn prepausadas als mainatges: filiacion inversada? Reconstruccion creativa?

Per d'una fèstas coma Martror,¹² se pòt parlar d'una filiacion inversada, gaire luènh de la «creativitat- ruptura» pr'amor qu'aquela fèsta foguèt longtemps mesa en sòm puèi reviscolada , e «mesa en espectacle» dins l'encastre de las «temporadas» del Teatre de las originas . En tot parlar

12 Martror es la fèsta dels martirs, se ditz tanben Totsants (fèsta de totes los sants), se festeja lo 1 ièr de novembre, lo jorn dels mòrts es lo 2 de novembre .

de Martror, vaqui çò n'en ditz Claudi Alranq: «*Dempuèi las originas de l'umana condicion, las fèsta dels mòrts interpèla . Sa celebracion es una data que compta dins l'umanisacion dels umans . Nòstre espaci occitan a l'astre d'aver vist totas menas de pòbles e de culturas celebrar aquel ritual . Aquela experiéncia devriá nos ajudar a impulsar una fèsta dels mòrts digna del segle XXI o, al mens de nos demandar perqué aquel dialòg amb los mòrts fa encara paur alara que foguèt inspirat per la vida demercé la vida?» .*

«*Alara nos cal tornar vesitar la fèsta dels mòrts jos una angle que siá pas lo catalòg del faire paur mas los enjòcs tradicionals del viure e morir.»*

«*Tornar lançar la fèsta dels mòrts en çò nòstre, es tanben confrontar çò que n'en demòra e çò que n'en sabèm a la grilha de las dramaturgias mortuarias e festivas de las culturas del monde. De comparasons s'impausaràn, d'arquaïcas coerencias espeliràn e sus de pistas trencadas d'una aventura singulara que se perfilaràn lo sens e las colors d'una quista que demanda pas que de rebonbir dins l'actual.»*¹³

Demercé aqueles tres estraches, vesèm plan aquí lo mecanisme de la filiacion inversada, ont se pren çò que volèm: d'unes traches del passat, d'unes autres dins las autres culturas e practicas ritualas .

Lo Caval marin, animal totemic, marcador identitari de la vila d'Agde pòt èstre considerat coma una « reconstruccion creativa », son nebot lo Cavalet de la Calandreta tanben. Se vòlon marcar, totes dos, dins la linhada dels animals totemics ancians coma lo Camèl de Besiers o lo Polin de Pesenàs, mas es un jovenòt nascut en 2008 dins la dralha de lors rèires-rèires-cosins .

13 En occitan dins lo tèxte.

II
Lo patrimòni s'apren en se viure

2) Basas e objectius del projècte

Faciá a la mondialisacion e a la globalisacion, a l'ora d'ara se nòta aquela enveja de se virar cap a son mitan de vida, e s'accòrda una importància de mai en mai bèla al manten e a la salvagarda del patrimòni que passa per las generacions novèlas. Aital dins son preambul de la convencion per la salvagarda del patrimòni cultural immaterial l'UNESCO precisa de «la necessitat de faire mai prendre consciéncia, en particular demest las joves generacions, de l'importància del patrimòni cultural immaterial e de sa salvagarda.»

I a una vertadièra consciéncia que los joves, al dintre d'aquela cadena de manten e de trasmission an un ròtle important de jogar dins aquel procediment, «*Los joves son en efièch a l'encòp eiretièrs d'un patrimòni cultural local e actors de sa preservacion, sa valorisacion e son evolucion*»¹⁴. La conscientisacion d'aquela responsabilitat passa per una part, pels aprendissatges escolars, que devon metre en valor aquel patrimòni per n'en favorisar la coneissença demercé de projectes pedagogics que i son dedicats: l'escòla deu donar los mejans als mainatges de poder «agachar» lo patrimòni de lor environa, de lor mitan: lo patrimòni local.

«*Lo patrimòni se reconeis pas que se lo sabèm veire . Es pr'aquò la practica del patrimòni de proximitat supausa una educacion. Partir al rescontro del patrimòni de proximitat, es pausar un agach atentiu e avertit sus son environa cultural e son cadre de vida: es aprene a agachar.*»¹⁵ Totes los escolans son concernits per aquel aprendissatge-descobèrta, quin que siá lo nivèl e tre las primières seccions de l'escòla mairala. Los regents son convidats a «*organizar de rescontres regulars amb lo patrimòni de proximitat tot lo long de l'escolaritat e tre l'escòla mairala perfin d'installar de costumas de curiositat e de costumas culturales. Se sasir de totes las escasenças per ofrir als escolans un novèl rescontro amb lo patrimòni de proximitat*»¹⁶. Alara, tre la mairala, las fèstas tradicionals, temporalament marcadas, ofrisson un encastre viu que permet als calandronets de descobrir d'objèctes del patrimòni local.

Al biais de las fèstas, la classa mairala es estructurada temporalament; perfin de balhar un cadre rassegurant e estructurant es plan sovent ritualizada dins lo temps, ritmada dins la jornada mas tanben estructurada dins l'annada e las fèstas calendaras ofrisson un encastre de temporadas amb de preparatius¹⁷ ont los enfants son actius e actors de lor aprendissatge, del còp semblava evident de

14 Projècte Montada

15 Le patrimoine ne se reconnaît que si l'on sait le voir. C'est pourquoi la pratique du patrimoine de proximité suppose une éducation. Partir à la rencontre du patrimoine de proximité, c'est poser un regard attentif et averti sur son environnement culturel et son cadre de vie ; c'est apprendre à regarder Blanquer/Nyssen

16 Organiser des rencontres régulières avec le patrimoine de proximité tout au long de la scolarité et dès l'école maternelle afin d'installer des habitudes de curiosité et des habitudes culturelles. Se saisir de toutes les occasions pour offrir aux élèves une nouvelle rencontre avec le patrimoine de proximité.» Blanquer/Nyssen

17 Per exemple se pòt parlar del temps de l'avent per aprestar Nadal.

ligar fèstas tradicionals inscrichas dins de temporadas e objectiu cultural, aital las coneissenças serián fialadas long de l'annada: long de las fèstas.

En preambul de son article «Aprendissatge cultural e natura humana», Gérard Lenclud afirma que l'implicacion e la participacion de l'enfant permet una melhora aquisicion de sos aprendissatges¹⁸, en classa mairala se pastisseja per aprene, s'apren en tocar, sentir, estrifar, cantar ... Aprestar e viure los rituals de las fèstas tradicionals permet als escolans de se marcar dins aquela dinamica d'aprendissatge, mas tanben dins la dralha de la continuitat rituala, del manten e de l'apropiacion del patrimòni.

Es demercé a la participacion a las fèstas tradicionals que los escolans van descobrir de parts de lor patrimòni local que siá material o pas, pr'amor que «la participacion e la creativitat contribuisson a rendre lo patrimòni viu .»¹⁹

L'experiéncia d'aprestar e viure la fèsta permet als escolans un aprendissatge pel viure amassa, lo sentir, lo ressentir : es un moment collectiu e cooperatiu.

«Per atendre aqueles objectius, l'aprendissatge deu èstre mes en contèxt e destinat a interpretar las experiéncias dirèctas coma indirèctas, pròchas dins lo temps e dins l'espaci, cognitives e afectivas . Las proposicions didacticas devon permetre als escolans d'aver una incidéncia sus l'amelioracion de lor environa e de ne faire un usatge responsable . Los diferents aspectes e dimensions que constituisson l'environa son religats e interagisson . Per aquela rason, los objectius devon faire referencia als concèptes del mitan natural, social e cultural, als aspectes metodologics e de procediment, e a las costumas e valors de la vida en collectivitat.

Aquelas aisinas an per tòca de contribuir al procediment de creissença intel·lectuala e a l'abilitacion dels enfants perfin que participen a la bastisson de la realitat futura. Los escolans doncas devon aprene a far espelir d'alternativas e de proposicions de melhorança demest un trabalh cooperatiu, lo dialòg e una actitud dubèrta a las interpretacions del autres .»²⁰

18 «Selon une conception répandue en sciences sociales, et notamment en anthropologie, l'enfant apprendrait tout ce qu'il sait des adultes et de l'environnement culturel qui est le sien à sa naissance. Les recherches menées dans le domaine de la cognition remettent en cause ce point de vue en montrant que le succès de l'apprentissage repose largement sur la contribution qu'y apporte l'enfant. D'une part, pour apprendre, il faut savoir apprendre et donc disposer de certaines capacités ; d'autre part, tout ce qui est su n'est pas nécessairement enseigné.» dins la revista Terrain anthropologie et sciences humaines 40 : enfant et apprentissage, mars 2003 .

19 Projècte Montada

20 Projècte Montada Pour atteindre ces objectifs, l'apprentissage doit être mis en contexte et destiné à interpréter les expériences directes comme indirectes, proches dans le temps et dans l'espace, cognitives et affectives. Les propositions didactiques doivent permettre aux élèves d'avoir une incidence sur l'amélioration de leur entourage et d'en faire un usage responsable. Les différents aspects et dimensions qui constituent l'entourage sont reliés et interagissent. Pour cette raison, les objectifs doivent faire référence aux concepts du milieu naturel, social et culturel, aux aspects méthodologiques et de procédure, et aux coutumes et valeurs de la vie en collectivité. Ces outils visent à contribuer au processus de croissance intellectuelle et à l'habilitation des enfants afin qu'ils participent à la construction de la réalité future. Les élèves doivent donc apprendre à faire émerger des alternatives et des propositions d'amélioration à travers un travail coopératif, le dialogue et une attitude ouverte aux interprétations des autres.

Perfin que los escolans poscan bastir lor aprendissatge demercé l'experiéncia viscuda, es plan important de los associar al mai possible a l'ensemble dels preparatius de la fèsta e a son debanar.

Al lum d'aqueles diferents aisses, se pòt establir los objectius de l'experimentacion, que n'en podèm ramentar l'objècte: Aquesir una primièra cultura patrimoniala locala en classa mairala, jol paisselatge de las fèstas calendaras.

Aquel projècte a per tòca de faire de las fèstas tradicionalas, que son enrasigadas dins lo territòri e pel còp dins la lenga, un supòrt pedagogic e educatiu per l'aprendissatge d'objèctes del patrimòni de proximitat en classa mairala.

La carta de las Calandretas es ajudaira, es un apuèg pel projècte demercé son pilar cap a l'accion culturala, ont la temporada de las fèstas, portaira de vam, a tota sa plaça.

4.1. *Cada estableiment Calandreta participa a l'accion culturala occitana e se religa a la vida culturala de son parçan. Calandreta estima que cal tornar donar a d'unas fèstas del calendrier annadièr un contengut e una significacion coerenta amb la cultura occitana.*

4.2. *Aquò baila de sens a la lenga pels calandrons, enauça lo vam dintre la Calandreta, alestís de convivència e de coesion, e permet de far conéisser e reconéisser Calandreta pel mond e per las institucions. Per menar aquesta accion, las associacions Calandreta publican lo calendrier annadièr de sas manifestacions culturalas occitanas.²¹*

Se podèm apuejar tanben suls tres pilars de la carta per l'educacion artistica e culturala que son rescontre, practica e coneissença perfin de poder determinar d'objectius.

Ramentam que lo public concernit son d'escolans de pichòta e mejana seccion, siá las classas primièras de mairala: d'enfants que son a descobrir l'escòla, que vivon lors primièrs passes per venir escolans e per d'unes, una primièra socialisacion .

L'objectiu general del projècte es definit coma aquesir una cultura patrimoniala locala demercé l'aprestage e la participacion a de fèstas tradicionalas.

Los objectius segondaris son pluridisciplinaris e se marcan dins diferents domènis d'aprendissatge del cicle un :

- Mobilizar lo lengatge dins tota sas dimensions:

«A l'escasença de cada projècte pedagogic de rescontre amb lo patrimòni de proximitat, lo professor selecciona quelques mots de far comprendre e aprene a sos escolans . Aqueles mots son foncion de l'objècte patrimonial, del nivèl e de l'atge dels escolans . S'agís d'en primièr de pausar

21 Carta de las Calandretas : 4.1. Chaque établissement Calandreta anime une action culturelle occitane et se lie à la vie culturelle de son environnement. Calandreta estime qu'il faut redonner à certaines fêtes du calendrier annuel un contenu et une signification cohérente avec la culture occitane. 4.2. Ceci donne du sens à la langue pour les calandrons, encourage la Calandreta, renforce la convivialité et la cohésion, et permet de faire connaître et reconnaître Calandreta par la population et par les institutions. Pour conduire cette action, les associations Calandreta publient le calendrier annuel de leurs manifestations culturelles occitanes.

las basas primières del camp lexical que los escolans, per la seguida, enriquiràn e complexifiràn.»²²

- Agir, s'exprimir, comprendre a travèrs l'activitat fisica:

Participar a la creacion d'una corografia en ligam amb un objècte del patrimòni local.

Aquí se pòt donar l'exemple de la dança aprestada per Martror, ont los enfants, mimèron (segond çò qu'avián imaginat de per eles) los viatges sus la mar del corsari dagtenc Claudi Terisse.

Descobrir e ensajar d'espòrts tradicionals locals

- Agir, s'exprimir, comprendre a travèrs las activitats artísticas:

Cantar de cançons del repertòri patrimonial local.

Crear de materials per la fèsta, en ligam amb d'objèctes del patrimòni local.

Participar a de rituals locals festius.

S'esvelhar a las formas artísticas e culturalas a partir de l'environa quotidian.

- Explorar lo monde

Descobrir la temporada de las fèstas, començar de las situir las unas rapòrt a las autres.

Agachar, observar son environa pròche.

Descobrir un siti, un edifici o un objècte patrimonial.

Descobrir d'unes objèctes del patrimòni local al musèu. Mantunas vesitas pòdon èstre previstas perfin de poder tornar observar los objèctes ja rescontrats.

Comprendre l'eiretatge per estructurar son identitat culturala.

Desvelopar lo sens de l'observacion.

Desvelopar una primièra consciéncia de l'espaci geografic de la vila.

Desvelopar una primièra consciéncia del temps istoric.

- Socialisacion

Cooperar en participar a una creacion collectiva.

Prendre part a un ritual collectiu. Aital per Nadal, se fa lo ritual de la cacha-fuòc, ont l'enfant mai pichòt de l'escola es sollicitat per virar amb lo mai vièlh a l'entorn de la taula, abans que de metre la soca al fuòc.

Gausar participar a una representacion, davant un public.

22 À l'occasion de chaque projet pédagogique de rencontre avec le patrimoine de proximité, le professeur sélectionne quelques mots à faire comprendre et apprendre à ses élèves. Ces mots sont fonction de l'objet patrimonial, du niveau et de l'âge des élèves. Il s'agit d'abord de poser les premières bases d'un champ lexical que les élèves, par la suite, enrichiront et complexifieront. Blanquer/Nyssen.

Enrasigat dins de temporadas, un territori, una lenga, una societat, lo projècte a tòca patrimoniala se marca coma un projècte pluridisciplinari.

2) La fèsta, pòrta d'entrada cap als objèctes patrimonials locals

La preparacion e la participacion a las fèstas tradicionalas deu plaçar lo patrimòni local al còr dels aprendissatges. Tot bèl just, cal plan dire que las fèstas calendaras aguèron totjorn una plaça bèla al dintre de l'escola, son totas festejadas: Martror, Nadal, Carnaval e la San Joan d'estiu; de costuma totes las classas participan, las fèstas son parladas en conselh de regents e mesas en plaça amb lo sosten e l'ajuda de la còla associativa dins l'encastre del pilar de la carta de las Calandretas «s'associar per far escòla» .

Aquí l'enjòc en mai per la classa dels pichons / mejans es l'aquisicion d'una primièra cultura patrimoniala locala, çò que valent a dire una participacion activa a l'aprestatge e a las fèstas elles meteissas de lor part .

Al dintre de l'aprestage de las fèstas, los mainatjons van participar a d'activitats dins mai d'un domèni d'aprendissatge. Fargar, pintrar, dançar, cantar, escambiar... e observar per se sarrar de la coneissença de l'objècte patrimonial de mantuns biaisses: aital cada escolan podrà trapar una entrada que li conven .

«Faire en sorte que cada rencontre avec le patrimoine de proximité soit précieuse et singulière pour développer le plaisir et le goût de la rencontre . Varier la mena d'objèctes del patrimòni de proximitat qu'anem far descobrir a cadun la possibilitat d'estre tocat o interessat e de faire conéisser la diversitat e la riquesa del patrimòni (castèl, lavador, edifici religios,musèu local, pont, plaça del vilatge ...)»²³

Quitament se la fèsta en ela meteissa es ja portaira d'aquelas rasigas lengadocianas territorialament e lengatgièrament prigondas, perfin de s'ancorar encara mai dins la cultura del territori e de donar sens, a cada fèsta es possible d'associar un marcador de la cultura locala .

La causida d'aqueles objèctes del patrimòni local son decidits, siá amassa per l'ensemble del regentum en conselh de regents, siá d'un biais arbitrari, pel regent sol e sonque per sa classa. Perfin d'establir aquela causida, es plan interessant de se sarrar dels partenaris culturals locals que siá

23 Faire en sorte que chaque rencontre avec le patrimoine de proximité soit précieuse et singulière pour développer le plaisir et le goût de la rencontre.

Varier le type d'objets du patrimoine de proximité que l'on va faire découvrir aux élèves afin d'offrir à chacun la possibilité d'être touché ou intéressé et de faire connaître la diversité et la richesse du patrimoine de proximité (château, lavoir, édifice religieux, musée local, pont, place du village...). Blanquer/Nyssen

d'associacions culturalas mas tanben esportiva (per exemple d'esports tradicionals, coma las ajustas en Agde o lo tamborin a Bessan per citar pas que aqueles), la mediatèca o encara los musèus que fan de costumas d'ofèrtas pel public escolar.

Perfin de poder interessar los escolans mai pichons, es plan important d'ensajar de trapar, dins la mesura del possible, d'objèctes del patrimòni local, accesible als pus jove, pròche de l'imaginari mainatgenc, en ligan amb lo monde pròche dels enfants.

Del còp es plan, en ensajar de tot respectar d'adaptar la causida del objèctes patrimonials al nivèl dels escolans, vaqui una proposicion d'endralhadas e d'associacion entre de fèstas tradicionals e d'objèctes del patrimòni local per la classa de PS/MS de la Calandreta Dagtenca .

Lo vector comun a totas aquelas fèstas calendaras, a mai de la descobèrta d'un objècte patrimonial local serà la participacion del Cavalet marin, «nebot» del Caval Marin de la comuna, es lo «pichòt» animal totèmic de la vila : una «reconstruccion creativa» que se marca dins la linhada dels animals totemics lengadocians . Es lo marcador de l'identitat de la ciutat e de l'escòla que n'es la proprietària .

Aquela figura totemica acompanharà l'experimentacion e los enfants se podràn apropiar tanben l'istòria d'aquel animal portaire de cultura .

D'unes pòdon pensar que Martror, fèsta de la davalada, dedica als mòrt, de per son subjècte es una fèsta un pauc complicada d'abordar en classa mairala, caquelà pòt donar l'oportunitat de parlar d'una personalitat anciana, mòrta, que visquèt dins la meteissa vila que los escolans .

Martror pòt èstre l'escesença pels escolans de descobrir una figura majora de la vila qu'es lo corsari Claudi Terisse e son còfre que se trapa al musèu Jules Bodon, musèu d'art e tradicion populara que se trapa en centre vila d'Agde. Ensajam aquí de pegar a l'imaginari dels escolans amb la figura del corsari; los escolans an de representacions de piratas, demercé d'una part los libres que pòdon agachar, o los dessenhs animats adaptats de romans d'aventuras coma lo famos *Peter Pan* de James Matthew Barrie (1904), portat al cinema per Disney en 1953 e son Capitani Croquet e pels mai bèls *L'illa del tresor* de Robert Louis Stevenson (1883).

Martror es la fèsta pus «jove» dins las escoles, es la que se festeja novèlament dempuèi qualques annadas que foguèt reviscolada : «*Martror la fèsta dels mòrts es un espectacle-ritual mis en carrières pel Tèatre de las Origines dempuèi 2008 dins l'encastre de son travalh experimental a l'entorn de la restauracion dels rituals festius en Mediterranèa e fasent part de las temporadas, los projècte originairi de la compània.*²⁴ Aprèp aver aprofièchat pendent doas annadas dels conselhs professionals de la compània del teatre de las Origines, la còla de regent decidiguèt de s'escampar dins l'organisacion d'aquela fèsta, amb de segur, lo sosten de la còla associativa dels parents ; mas

²⁴ **Martror, la fèsta dels Mòrts** est un spectacle-rituel mis en rues par le Théâtre des Origines depuis 2008 dans le cadre de son travail expérimental autour de la restauration des rituels festifs en Méditerranée et faisant parti des « Temporadas », le projet originaire de la Cie. Siti del Teatre de las originas .

tanben lo sosten del musèu e de la comuna per la partida logistica del projècte (pres de material, seguretat long del passa- carrièra). Del còp aprèp mantunes escambis, foguèt decidit de donar una istòria amb un encoratge local a la fèsta: lo monde de la mar e del corsari de la vila Claudi Terisse. Un grand passa-carrièra teatralisat, al biais d'una caça al tresaur permetriá de passar pel còr de vila ancian, per de luòcs cargats d'istòria e simbolics per la ciutat coma lo musèu, anciana ostal de caritat ont se trapa lo còfre del Terisse o plan encara la plaça de la marina amb l'Amphitrite.

Per afortir patrimonialament Nadal e l'an nou, se pòt prepausar l'aprendissatge de cants de Nadal locals: Nadalets dagtencs e del repic de la Dagtenca, vertadièra imne a la glòria de la vila, que s'apreniá encara en classa del temps dels papetas e mametas dels escolanets, de segur la tradicion del catcha fuòc amb sa formuleta es pas desbrembada. En aprene aqueles Nadalets, los escolans descobrisson la riquesa de la lenga occitana amb de variantas locala de mots coma per designar Nadal que se ditz dins un cant «Noé» o plan encara la prononciacion de la U que s'ausís al biais d'una E. La Dagtenca, es un imne compausat en 1934 pel dagtenc Bedos a l'escasença del recampament dels felibres en Agde per la Santa Estela: flata la ciutat, es un vertadièr inventari de tot çò que se pòt trapar en Agde que lo repic n'en dona un rebat bon:

«Fièra ciutat,
O ma vièlha vila d'Agde
Vòli cantar, e ton sarret e ton cloquièr e ta beutat...
Mai siagues negra, ieu de t'aimar me flate
O ma vila, O mon Agde,
Reina de mar de tota antiquitat!»

L'aprendissatge se completa per una passejada al còr del centre vila, e per una vesita al musèu Jules Bodon, musèu d'art e tradicion populara d'Agde per descobrir *in vivo*, per de vertat los objèctes del patrimòni local .

Aital la passejada es l'escasença de descobrir la «perla negra», escais d'Agde pr'amor de sa catedrala, sos ostals de basalte e pozolana, pèiras negras que se trapan dins de peirèiras a quelques quilomètres d'aquí; lo musèu el meteis es un ostalàs de la fin del siècle XVIII qu'èra un òbra de caritat. Es l'escasença pel escolans d'agachar lo «mai siagues negra» cantat dins la Dagtenca, verifican per eles meteis, per l'observacion, an la pròva: agachan lo patrimòni pròche, las carrieròtas ancianas dels ostals de pescaires, ostals, que benlèu i passan dabans cada jorn, per venir a l'escola sens las observar.

La vesita al musèu ofrís, de segur, la descobèrta d'unes objèctes del patrimòni local. En passar per las diferentas salas, los escolans veson de sarrets (coifa femenina anciana, caracteristica de la vila d'Agde), qu'avian vist primièr en foto en classa, o encara lo retrach del Bedos, creator de la

Dagtenca; es tanben l'oportunitat de crear una situacion de reinvestiment a tèrme long en tornar sus l'observacion d'objèctes coneguts coma lo còfre del Terisse o la cabina del capitani del naviri, descobèrts a l'escasença de Martror.

Carnaval ofrís l'oportunitat d'agachar lo patrimòni local jol lum de la biodiversitat e d'una de las activitats umanas tradicionals del pais dagtenc la pesca e los peisses que se trapan dins Mediterranèa. Per afortir lo travalh menat en classa, una passejada al mercat e al mercat cobèrt permés d'anar agachar de mai pròche lo banc del peissonièr e de descobrir lo nom dels peisses en occitan. La vesita a la dita, luòc ont se vend los peisses en gròs, permet de descobrir de mestiers ligats a la pesca.

La San Joan d'estiu clava la temporada de la temporada de las fèstas tradicionals a l'escola, es la debuta de l'estiu. Per tampar aquela bocla de descobèrta d'objèctes patrimonials locals la Sant Joan pòt èstre ligada a l'espòrt tradicional que se practica e que s'ofrís en espectacle cada estiu sus Erau, las ajustas, jòc nautic fòrça presat dins lo bassin de Taur tot.

3) Las institucions al còr del projècte

Las institucions de la pedagogia institucionala, que son al còr de la vida de classa a Calandreta, trapan naturalament lor plaça al dintre d'aquel procediment de «re»creacion de fèstas. Son bastissairas d'una primièra cultura patrimoniala locala: permeton de menar los projèctes, ajudan a los estructurar pr'amor que los seguisson long de lor debanament, quitament tre lor genèsi .

Del còp se pòdon trapar a diferentas estapas que siá tant a la tota començança coma al mièg o encara a la fin per bilançar las diferentas fèstas .

Las institucions concernidas son mai que mai lo conselh d'escola e de classa, la presentacion de causas, lo qué de nou? e lo cossí vas?: caduna amb son especificitat a un ròtle dedicat perfin de poder participar a l'elaboracion e lo foncionar del projècte.

Lo conselh, es un luòc de regulacion de vida amb de leis per l'encadrar, legitimat per l'ensemble dels actors de l'escola que trabalha en pedagogia institucionala, que lo reconeis coma balhant sens e valor: organiza lo collectiu .

Es «*una democracia dirècta : non pas una delegacion de poder per l'adult als enfants, mas lo partatge del poder entre cada subjècte practician de la praxis. Adult o mainatge son en aqueste títol sul plan d'una paritat, al dintre de quala la cinta sola permet de refondar lo gra d'autoritat exact, e eficace, de cadun, e donca, aquel del regent bèl primièr. Refonda l'autoritat de la paraula ensenhaira e de çò que trasmet. Los mainatges an lo dreit de questionar lo sens de çò que fan aquí (aprene, trabalhar, viure), ... »*²⁵

Se trapa a mantuns nivèls de l'estructura escolara del mai larg cap al mai estreg: conselh d'escola,

25 Irena Pradal- Lidia Hernandez -APRENE .

conselh de classa e conselh de regents que regula la vida de la còla del regentum. S'establís un ligam entre los tres conselhs que siá dins un sens o dins l'autre: los escambis entre escòla tota e las classas se fan demercé aqueles conselhs decisionaris .

Demercé sa paleta de rubricas, es una ajuda reguladoira a mira cooperativa, preciosa, que pòrta ela tanben lo projècte tot lo long. Sas differentas rubricas: informacions, questions/demandas, proposicions, remarcas, criticas e felicitacions / mercejaments fan resson al nòstre marchament e ajudan a la bastisson del projècte: «...*Lo conselh a de sens pas quedins lo context d'una activitat cooperativa permanenta, coma element d'un complexe... Joslinham pas qu'una ligason dialectica: lo conselh viu pas que per de que evocam d'activitats, mas permet a cadun de se sentir concernit per aquelas activitats, mas permet a cadun de se sentir concernit per aquelas activitats, doncas a las activitats d'existir.*»²⁶

Doncas es lo luòc ont se balhan d'informacions d'un biais «oficial» ; aquelas informacions son marcadas dins lo quasèrn de conselh, memòria permanenta de çò dich e decidit: en debuta de conselh «Tornam legir las decisions del còp passat», e vesèm los perlongamanents que son donats a las decisions presas pel grop lo còp d'abans.

Aital las fèstas, parladas en conselh de regents, son presentadas en conselh bèl, davant l'escòla tota, las fèstas s'endralhan en informar primièr sus la temporada «Se dintra dins lo temps de Nadal.» Aquí vesèm plan sovent que los escolans mai bèls, los de C.M., e d'unes de C.E., son demandaires d'aquelas festivitats, e plan sovent demercé la rubrica questions /demandas, devançan las anòncias del regentum. L'informacion pòt davalar del conselh d'escòla cap al conselh de classa, mas lo contrari es notable tanben: las demandas de fèstas pòdon espelir dels conselhs de classa de mainatges qu'an ja aquela cultura, que ja prenguèron part al as fèstas. Los mai pichons que coneisson pas pr'amor que, per la majora part, son novèls e que pas jamai participeron, descobrisson e escotan pendent lo conselh bèl .

Lo conselh de classa permés de faire viure los projèctes, al dintre d'aquela institucion prenon còs: los escolans pòdon pausar de questions, faire de proposicions per poder «bastir» e s'apropiar las fèstas . S'escambia a l'entorn del costat organizacional, se dona d'informacions cap a las fèstas coma la data, lo debanament: «Ongan per Carnaval anarem dançar a l'ostal de retirada Laurent Antoine», la preséncia d'un grop de musica per exemple, se pausan de questions: «Qual menarà lo cavalet?», se fan de proposicions: «Prepausi que lo Carentram aja plen de brasses» ...

Lo conselh es tanben lo luòc ont se pòt menar un bilanç material e moral cap a las festivitats, dona l'escasença als escolans de poder remarcar d'unes ponches «I aviá trop de monde, veguèri pas res»; aital se pòt menar una soscadissa jos forma d'escambis entre los enfants, que fan puèi de proposicions al conselh per melhorar las fèstas.

Es tanben una institucion que far ofici de «termomètre» moral: cal remarcar que i a quasi pas jamai de criticas cap a las fèstas son de moments fòrça presats. Las rubricas felicitacions e mercejaments son l'escasença de botar en valor lo travalh fach en amont per aprestar la fèsta, «Felicití los pichons

²⁶ Irena Pradal- Lidia Hernandez -APRENE . «le Conseil n'a de sens que dans le contexte d'une activité coopérative permanente, comme élément d'un complexe...Ne soulignons qu'une liaison dialectique : le Conseil ne vit que parce qu'on évoque des activités, mais permet à chacun de se sentir concerné par ces activités, donc aux activités d'exister.»

an plan trabalhat per lor vestit de Carnaval», mas tanben bota en lum la participacion e la prestacion del quite jorn de la fèsta, del còp plan sovent los mai pichons son felicitats pels mai bèls per lor participacion o lor representacion «Felicití los pichons per de que an plan cantat.» .

Autra institucion de la classa qu'es las utilas e de las ajudairas per l'objectiu de l'estudi nòstre: la presentacion de causas, que demercé sa quita foncion, permés d'aprigondir las coneissenças cap a un eveniment, es una institucion ont se descubrís. D'efièch, la presentacion de causas, coma sa denominacion o ditz plan, es l'institucion dedicada a la presentacions d'objèctes, de «causas», plan differentas las unas de las autres: joguinas, libres, vestits, cartas postalas, dessenhs, calhaus... e plan d'autras causetas tant importantas pels mainatjons, es una institucion fòrça presada en classa mairala .

Es un moment de lengatge descriptiu, ont se descriu l'objècte portat, mas es tanben un moment de lengatge d'evocacion amb supòrt, l'objècte ven un pretèxte a la paraula, se parla de son istòria, reala o inventada; es una institucion ont s'escambia a prepaus de la descobèrta de novèlas «causas» . Lo regent, pòt aprofièchar d'aquela institucion per, el tanben presentar una novetat e endralhar una discutida a son entorn .

Del còp, aquela institucion es lo luòc per poder presentar als escolans d'unes elements informatius que participaran a la fèsta o a son eleboracion: alara la presentacion ven una aisina, vector de transmission d'informacions e de coneissenças novèlas al dintre del nòstre projècte .

Aital per Martror, fèsta de «re-creacion» que l'escòla se deviá apoderar e faire seuna, causiguèrem en còla de regents de ligar aquela fèsta a la mar, los marinièrs e mai que mai al personatge istoric del corsari dagtenc Claudi Terisse .

Al dintre d'una primièra presentacion, al biais d'un raconte se presentèt l'istòria de Claudi Terisse illustrada e afortida per la presentacion de la foto de l'estatua del Claudi Terisse, estatua que se pòt veire al mièg d'un vira-vira pròche de l'escòla; se faguèt sa descripcion e la regenta presentèt d'unes elements simples e de bon reténer de son istòria . Los enfants èran estrambordats pr'amor que lo monde dels piratas los interessa fòrça, a la seguida d'aquela presentacion, al moment de las questions e remarcas, venguèt un temps mai virat cap a l'imaginacion e a las representacions amb un escambi a prepaus dels piratas e dels corsaris, dels còfres a tresaur.

Perfin de poder sucitar l'enveja tre la presentacion seguenta, la regenta presenta la foto del còfre del Claudi Terisse, que se trapa al musèu d'art e tradicion populara de la vila. Aquel còfre ancian negràs amb una seralha bèla faguèt sensacion al prèp dels mainatjons que daissèron espelir lor imaginacion «I aviá plen de pèças d'aur dedins? De joièls, de diamants ?»; del còp la regenta es aquí per menar d'unes elements informatius cap a l'edat ancian del còfre, sa matèria, sa foncion e sa localisacion «Aquel còfre, fòrça fòrça vièlh servissiá a recaptar las afars del Claudi Terisse, sos papièrs importants, sas mapas per poder viatjar sus la mar, que lo Claudi fasiá de viatges amb son vaissèl. Aquel còfre se trapa pas trop luènh de l'escòla al musèu Jules Boudou . Pendent lo passa-carrièra de Martror anarem al musèu e veirem lo còfre (e d'apondre per sucitar tornamai l'enveja) e benlèu i

aurà quicòm dedins, veirem ben ...». Son d'informacions simplassas mas son de bon comprendre e de bon aquesir pels mai pitchons.

Trapèrem un esqueleta vièlh a qui mancava un braç e lo naut del clòsc: tenián lo nòstre Oscar Terisse, fraire imaginari del corsari famós, que nos fariá ligam entre lo monde del mòrts e lo dels vius e que nos permetriá de costejar e conéisser mièlhs lo Claudi Terisse.

Dins un temps autre de presentacion, pr'amor de son aspècte que podiá faire paur se mostrèt primièr lo retrach en foto del Oscar Terisse, «fraire» de Claudi Terisse, los enfants faguèron sa descripcion, se contèt son istòria imaginària mas tanben la vertadièra istòria del Claudi.

Puèi venguèt lo temps de la presentacion vertadièra, sesilha de presentacion especiala amb lo Oscar que venguèt a l'escola amb sa companha la Sardina (anciana mamà e presidenta de l'escola, implicada dins lo montatge del projècte, la nòstra menaire, nòstra precona). Aquela presentacion rescontrèt un succès bèl, los enfants pausèron un fum de questions, primièr cap a la persona del Oscar e mai que mai son fisic «Cossí es arribat aquí?» «Per de qué a pas que un braç?» .

Per l'intervencion d'aquela figura imaginària se contèt l'istòria del corsari dagtenc, que los enfants escotèron, e en ausir las remarcas e las dichas dels enfants se posquèt avalorar las coneissenças aquesidas pendent las presentacions passadas.

La fèsta passada, se presentèt de fotos de l'eveniment, amb al dintre de la causida de fotos, de segur de fotos dels mainatges mas tanben de fotos d'elements majors del Martror dagtenc: Lo Oscar, lo còfre del Claudi Terisse, lo Cavalet. Aquela presentacion foguèt un temps per far espelir la paraula mainatgenca e verificar e avalorar lor representacions e lor aquisicions novèlas. Posquèron contar a la gròssa lo debanament de la fèsta e reconeguèron los diferents elements. Coneisson lo nom del Oscar Terisse, sabon qu'es un personatge imaginari, nomenan son fraire Claudi Terisse, sabon qu'es un pirata gent (la diferéncia entre pirata e corsari es un pauc complicada de percebre e d'aquesir pels mai pitchons) e parlan del còfre al musèu.

Lo ‘Qué de nou?’ Es una institucion que dona l'escasença als enfants de poder contar çò que volon es un moment de lengatge d'evocacion: se conta çò que se viu o plan sovent en mairala çò que s'imagina. Es plan important de poder organizar un ‘Qué de nou?’ gaire de temps aprèp las festivitats per poder notar se se parla de çò viscut pendent las festivitats; Aquí se pòt remarcar que los escolans parlan de las fèstas, mai que mai los mainatges de la mejana seccion, se remenant, parlan de çò viscut, «Ai dançat la farandola e Joan Petit». L'evocacion d'aquel moment festiu permés de far parlar quitamant los mai pitchons parlaires, los que de costuma gausan pas; se tracham que lo fach de viure un eveniment amassa, de festejar amassa, crèa un ligam social cargat en emocions que desliura la paraula dels timidòts, quitament s'es corteta: «Ieu tanben soi anat a Carnaval». Aprèp lo temps de paraula liura, lo moment de questions, remarcas del ‘Qué de nou?’ pòt permetre al regent de poder pausar de questions perfin d'aprigondir los subjèctes, de poder far

espelir lo vocabulari especific de las tematicas trabalhadas, las representacions e avalorar las coneissenças novèlas aquesida pendent l'aprestatge e lo debanament de la fèsta.

Se nòta que los enfants se ramentan de plan de detalhs, plan sovent estacats a un moment viscut, que siá agradiu o pas, los remembres son plan sovent ligats a de sensacions, a d'emocions.

Se la festivitat se debana sus temps escolar, es plan interessant de poder organizar un ‘Cossí vas?’ a sa seguida per conéisser lo sentit dels escolans cap a las fèstas, pr’ amor que las emocions viscudas pels pichons pendent las fèstas son plan sovent fòrtas, las exprimisson «Eri triste quand lo Carnaval a cramat» «Eri fòrça content d’escampar de confètis!». Aquelas emocions permeton de fixar dins sa memòria, de moments, de remembres e del còp de coneissenças ritualas mas tanben de coneissenças ligadas al patrimòni estudiat: venon portaire d’aqueila cultura.

Los dessenhs son tanben de bons indicators: las causas representadas pels mainatges permeton de notar çò que se sovenon, permeton tanben als enfants d’exprimir lor envejas, sos sentits, çò que retenon de tal o tal eveniment. Aital al moment del dessenh contat, se pòt veire las representacions mainatgencas espontanèas de las fèstas aprèp las festivitats, ont se vei florir de «batèls de piratas coma los batèls del musèu» aprèp Martror per exemple. Pòt èstre presentat tanben als escolans amb la consigna seguenta: «Dessenha çò qu’as enveja de Carnaval» permet tanben a l’enfant d’exprimir sos sentits, çò que reten de la fèsta per sa dictada a l’adulte.

Aqueles dessenh, e racontes de las festivitats pòdon èstre valorizats al dintre de la creacion d’un album dedicat a la fèsta o d’un jornalet de classa.

Aital lo conselh, la presentacion de causas, lo qué de nou? e lo cossí vas? participan tanben a d’unes moments diferents siá a l’aquisition de novèlas coneissenças siá a l’avaloracion d’aqueelas.

III

De coneissenças patrimonialas de metre en valor

1) Avalorar e valorizar

Un dels biaisses d'avalarar las coneissenças aquesidas en mairala, es d'escotar los enfants perfin d'ausir lo vocabulari emplegat e tornat investit a bèl esprèssi. Lo lengatge es lo mejan de partejar de descobèrtas, d'idèas, de coneissenças, d'emocions ... es al còr dels aprendissatges en cicle un, tant coma la socialisacion qu'es lo rescontre e l'escambi amb los autres: la fèsta, ritual social, es menairas d'escambis lengatgièrs.

Aital lo projècte permet als escolans de parlar lo patrimòni, l'identificar, lo nomenar, lo descriure, lo cantar: es en lo parlar que s'apren e que s'integra al dintre de se . Lo regent deu èstre vigilant a las dichas mainatgencias: deu èstre a l'escota.

Lo regent pòt avalorar las coneissenças aquesidas al dintre d'un escambi en situacion duala amb l'escolan o al dintre d'una còla pichona de quatre o sièis enfants, ont se parla de la fèsta, de son aprestatge, d'un biais informal o al dintre d'una sesilha dedicada. Los escambis permeton de porgir de coneissenças mas tanben de las avalorar: los «grands parlaires» en tot parlar, tòrnar investir lo vocabulari balhat pel regent, e lo porgisson als «pus pichons parlaires» que l'intègran puèi.

Es plan important d'èstre vigilant als escambis entre pars pendent que los enfants son dins las fasas d'aprestatge, coma per exemple pendent un talhièr pintura, per aprestar un vestit ont l'enfant, ont lo regent podriá suspender una convèrsa entre pars ont s'imagina la fèsta : « Aurai plen d'ustras e de cavals de mar sus mon vestit de Carnaval, ieu !», lo vocabulari que presenta lo patrimòni local es tornar investit.

De còps que i a se pòt ausir d'enfants que cantan pendent que fan un talhièr autonòm, o que jògan a la regenta al canton, alara se pòt notar aquí los centres d'interès dels escolans e veire se tala o tala cançon del moment agrada o pas, s'es plan integrada : pendent lo temps de l'avent, agrada als enfantons de cantar de nadalets.

Per l'avaloracion, lo regent pòt s'ajudar de mantunas grasilhas d'observacion, en se basar sus un referencial de noms d'objèctes del patrimòni trabalhats, en ligam amb la fèsta qu'aurà bastit. En partir d'aquel referencial, se pòt establir mantuns critèris:

- critèri de postura e d'interès: l'escolan es capable de mostrar atentiu e curiós a l'objècte mostrat .
- critèri d'actitud: l'escolan es capable de balhar son sentit cap a çò mostrat.
- critèri de diccion e d'accentuacion cap a la prononciacion dels mots: l'escolan es capable de tornar dire lo mot aprèp escota, d'un biais pro clar per èstre comprés.
- critèri de reconeissença e de denominacion: l'escolan es capable de nomenar un objècte en lo veire en foto .
- critèri d'associacion: l'escolan es capable d'associar una foto a un nom d'objècte del patrimòni .

- critèri de reconeissença e de denominacion: l'escolan es capable de nomenar un objècte en lo veire en fòto.
- critèri de descripcion: l'escolan es capable de descriure l'objècte presentat en donar d'unas de las especificitats.
- critèri de memorizacion: l'escolan es capable de cantar una cançon del patrimòni local tradicional, en tot se far comprendre.
- critèri de reinvestiment: l'escolan es capable de tornar investir lo vocabulari aquesit a bèl esprèssi .
- critèri de compreneson: l'escolan deu èstre capable de respondre a una question simpla cap a l'objècte del patrimòni local estudiat.

Aquela proposicion de critèris devon permetre al regent de menar una avaloracion de cada mainatge e jutjar aital de la capitada o non de l'objectiu de la sequéncia «fèsta» per poder adaptar e ajustar puèi sas sesilhas per las fèstas venentes.

Se pòt notar que l'interès dels mainatjons per las fèstas, permet una melhora aquisicion de las coneissenças: son totjorn estrambordats e participan amb plasèr, pr'amor que las fèstas son sinonim de bons moments e de jòcs. Es vector de lengatge, lor agrada contar çò que faguèron pendent las fèstas pr'amor qu'es un moment que visquèron amb lors amics e lor parents. Se pòt notar que lo vocabulari especific après en classa, es plan sovent tornat emplegat en occitan pr'amor que coneisson pas la revirada en francès.

Mas dins aquela mena de projècte, aprèp la partida aprestatge e retorn sus l'accion que se pòdon avalorar en classa, cal pas desbrembar la partida del projècte que se viu, ont la coneissença se fa socialisa, se fa publica: aquí se quita l'valoracion e se dintra dins lo temps de la valorisacion del travalh mainatgenc.

Perfin de metre en valor lo travalh fach e de las novèlas coneissenças aquesidas pendent l'aprestatge de las fèstas es plan important, deu èstre presentada, mes en valor, es a dire socialisat.

L'espectacle es un mejan plan sovent utilizat a l'escola per metre en valor lo travalh fach pels enfants, e nòstre projècte escapa pas a la règla pr'amor que agrada als escolans de mairala, quitament se lo quite jorn volon pas forçadament participar per timiditat, se donar en espectacle s'apren, es una competéncia de grand. L'espectacle es una socialisacion bèla del projècte pr'amor que se dona a veire de segur als parents, mas tanben al monde de l'endefòra. L'escola, enrasigada dins son territòri, reconeguda coma un actor cultural, malha amb l'environa, crèa de ligam amb las associacions, las collectivitats territorialas: aital desempuèi doas annadas, se canta per los ainats del centre comunal d'accion sociala de la vila.

Per Nadal, coma dich pus naut, perfin d'aforadir lor cultura patrimoniala, los enfantons aprenguèron de nadalets e la Dagtenca, los enfants de las autres classas tanben. Se decidiguèt en conselh de regents, per una part que se festejaria la santa Luça, fèsta dels lums amb un concèrt de totes los

calandrons²⁷ lo divendres 13 decembre, e per una autra que las classas de G.S./C.P. e de T.P.S./P.S./M.S. anirian amassa cantar a l'ostal de retirada Laurent Antoine, amb quin avèm creat de ligam dempuèi qualques annadas (participacion a de mercats artesanals, a la caça als uòus, a un cacha fuòc ...).

La valorisacion d'aquel aprendissatge se faguèt per tres representacions de la «corala»: primièr davant los grands de l'ostal de retirada; aquí se pòt veire d'ainats esmoguts, cantar quelques bocins de cançons amb los mainatges coma lo se canta o de segur la Dagtenca, aquí se viu un moment de «transmission», los mai ancians pòdon veire que las cançons se son pas perdudas e que son totjorn vivas. Los pichons distribuèron tanben de cartas de Nadal qu'avian aprestats pels retirats, foguèt un polit moment d'escambis. Se constata lo meteis sentit del temps de la tresena representacion a l'an nou, davant los retirats «mai joves» del CCAS, a qual aqueles cants reviscolan de remembranças. Per la Santa Luça, la valorisacion de l'aprendissatge dels cants se faguèt per la representacion als parents e amics de l'escola, amb una mesa en scèna, que foguèt plan presada de totes: l'arribada dins lo negre, dels mainatges, portaires de lutz amb de calelhons en tot cantar, d'explicas de las tradicions nadalencas legidas pels mai bòls, ponctuèron los cants.

Los pichons de la classa avian ondrats, pendent quelques jorns abans la fèsta pr'amor que n'i aviá fòrça, de programs de la fèsta amb los cants e las diferentes explicas de las tradicions nadalencas que foguèron plan contents de poder donar als parents. A la seguida dels cants, los mai bòls presentèron lo cacha fuòc ont la mai pichòta de l'escola amb lo mai vièlh de l'asemprada portèron la soca al fuòc aprèp los tres torns rituals, la serada s'acabèt per l'ofèrta dels tretze dessèrts.

Aital l'escola dins son accion culturala se dona a veire a son dintre mas tanben dins la vila: las fèstas son socialas, se donan a veire per carrièra, plan sovent se fan de passa- carrières: Carnaval es la fèsta del passa-carrièra per esséncia, mas a l'ora d'ara Martror, ela tanben se passeja en vila pr'amor qu'es un «espectacle ritual deambulatori en musica ».

Demercé lo travalh dels enfants, aquelas fèstas permeton de socializar l'objècte del patrimòni de proximitat, aital per Martror l'ensemble del cortègi compausat dels escolans, de lors parents e de personas autres, seguís l'anar de la fèsta per poder portar ajuda a Claudi Terisse, descobrisson son istòria: la fèsta, en mai de son quite costat patrimonial, mena de coneissenças al monde que i participan. Alara la fèsta ven vector de dinamica per l'escola, bastir de projècte cap al patrimòni permet de l'encorar dins son territori, d'actor educatiu, es considerada alara tanben coma un actor cultural de la vila. La carta de las calandretas encoratja aqueles projectes portaires de sens: 4.2. *Aquò baila de sens a la lenga pels calandrons, enauça lo vam dintre la Calandreta, alestís de convivència e de coesion, e permet de far conéisser e reconéisser Calandreta pel mond e per las*

27 Un calandron es un escolan de la Calandreta .

*institucions. Per menar aquesta accion, las associacions Calandreta publican lo calendier annadièr de sas manifestacions culturalas occitanas.*²⁸

Lo travalh d'aprestatge, las creacions mainatgencas e las coneissenças eissudas d'aquel travalh se valorizan tanben pendent las fèstas: aquí se dona a veire çò fach pels mainatges.

Aital per Carnaval se passeja per carrièra lo bonòme Carnaval, soscat en conselh de classa e d'escola e fargat pels enfants en talhièrs descantonats; es a dire d'enfants de diferents edats que travalhan amassa. La realisacion del bonòme Carnaval es un brave travalh: l'estructura es plan sovent fargada per una còla de parents pr'amor que se fa amb de grasilhatge, de fials de fèrre, puèi los escolans empegan mantunas pèrnas de bendas de papièr jornal, passan tanben mantunas pèrnas de pintura, puèi a la fin venon los detalhs que son aponduts per las differentas classas.

Per aquela fèsta tradicionala los enfants son tanben convidats a soscar e fargar lor desguisaments : una dralha generala es donada per l'ensemble de l'escola puèi cada classa se crèa son quite còde vestit. Aquí lo regent pòt endralhar un travalh en ligam amb lo territòri, aital per Carnaval los vestits se son cubèrts d'animals marins, de fruchas de mar e de peisses que se pòdon trapar dins l'estanh de Taur e dins Mediterranèa; del còp en presentar lor vestit, los escolans dison lo nom de quelques peisses e de las fruchas e mar e animals marins que pintrèron o ondrèron amb de pampalhetas.

Diversificar las apròchas, las situacions, las temporalitats per travalhar sul patrimòni de proximitat

2) S'afortir

Vegèrem que las fèstas permetan de metre en una valor lo travalh fach, e la novèlas coneissenças aquesidas pels mainatges: pendent las fèstas se dona a veire tot. Mas per parlar de valorisacion e tanben de socialisacion, cal que i aja de monde que vengan a la fèsta, cal de public o dins l'ideal de participants. La majora part de las fèstas tradicionals, que son organizadas per l'escola son d'eveniments publics ont lo curioses de la lenga, de la cultura e del patrimòni son los plan venguts. Del còp, es plan important de poder anonciar plan en avança l'eveniment perfin d'avet de monde lo quite jorn: cal far de publicitat, cal comunicar per aver una vertadièra valorisacion del projècte.

28 Carta de las Calandretas : 4.1. Chaque établissement Calandreta anime une action culturelle occitane et se lie à la vie culturelle de son environnement. Calandreta estime qu'il faut redonner à certaines fêtes du calendrier annuel un contenu et une signification cohérente avec la culture occitane. 4.2. Ceci donne du sens à la langue pour les calandrons, encourage la Calandreta, renforce la convivialité et la cohésion, et permet de faire connaître et reconnaître Calandreta par la population et par les institutions. Pour conduire cette action, les associations Calandreta publient le calendrier annuel de leurs manifestations culturelles occitanes.

Dins d'eveniments coma las fèstas, lo biais de comunicar es trast qu' important, es plan remarcar que plan sovent la còla del regentum, concentrada sul objectius pedagogics, bota un pauc aquela partida de caire, se quitamanent de còps que i a la desbremba pas.

Seriá de biais de portar vertadièrament aquel lagui tre lo montatge del projècte ligat al patrimòni, amb una mira dobla: la de la valorisacion del travalh dels enfants e de las novèlas coneissenças aquesidas mas tanben de la socialisacion de la fèsta per que lo mai grand nombre de personas i pòsca participar.

Lo prepaus es pas de dire aquí, que res es pas fach en matièra de comunicacion cap a las festivitats dins las escòlas, pr'amor qu'es pas vertat, mas o formalizar permetriá d'asagar mai lo territòri, d'estre mai eficaces .

Doncas la comunicacion cap al projècte deu aver sa plaça e èstre soscada al moment de son montage, pòt quitament èstre integrat dins la partida pedagogica en implicar mai los enfants dins aquel procesus d'informacion a la populacion. Aital los escolans pòdon per exemple, crear l'aficha de l'eveniment, pòt èstre un travalh cooperatiu amb mantunas classas; los escolanons de la mairala aprestan lo fons de l'aficha en faire de pintura e de pegatges d'imatges del objèctes patrimonials ligats a la fèsta e los mai bèls aprèstan lo tèxte. Los servicis de la comuna pòdon estampar l'aficha, o s'es pas possible demandar l'ajuda dels parents associats. Las afichas estampadas, los parents pòdon èstre sollicitat tornamai, per n'en poder penjar en çò dels diferents de la vila, que siá de luòcs instiucionals coma la comuna, o culturals coma la mediatèca o lo musèu mas tanben en çò dels comèrcis: del còp, son per un cèrt biais implicats dins lo projècte, i dintran dedins.

La comunicacion deu de segur passar per la premsa, plan sovent es possible de mandar al jornal regional per la partida locala. Aital se pòt preveire de far un travalh cap a l'escritura d'un article de premsa per informar de la fèsta e la presentar. D'unas vilas prepausan un jornalet dedicat a las escòlas, distribuit a totes los escolans, es tanben una bona escasença de poder informar en tot valorizar lo travalh fach, en mai d'aquò s'adreiçan dirèctament a d'autres escolans que benlèu podràn venir e participar a las festivitats.

Se pòt preveire tanben far enregistrar, pels mai bèls, un messatge de far passar sus de ràdios localas o sus de ràdios en lenga regionala.

Del còp vesèm que la comunicacion pòt èstre integrada quitament al dintre del projècte pedagogic e afortir las coneissenças aquesidas.

Se pòt imaginar de ligar son projècte de fèsta tradicionala a mira de descobèrta patrimoniala locala al dintre d'un projècte pus bèl, prepausat per las institucions: per exemple, la fèsta de Sant Joan d'estiu pòt èstre integrada a l'operacion Total Festum qu'es iniciada per la region Occitània. Alara la fèsta amb sos rituals locals, es integrada al dintre d'un programa amb d'autras festivitats, aquela mena de partenariat ofrís una visibilitat bèla.

L'escòla organisa desempuèi mantunas annadas de fèstas tradicionals, e a capitat de crear de ligams segurs amb divèrs partenaris; de partenaris culturals locals coma lo musèu, la mediatèca o l'escòla de musica, amb d'associacions culturalas, mas tanben amb las collectivitats territorialas coma lo Centre Comunal Accions Socialas, lo Comitat de las fèstas de la comuna e de segur la Comuna.

De segur cal servar e entreténer preciosament los ligams fòrts, mas se cal pas embarrar e demorar sul aquesits e se daissar la possibilitat d'anar cap als autres, anar cap a de novèls rescontres: contunhar de malhar amb l'environa e d'espandir son ret de partenaris que pòdon dubrir cap a de novèlas ofèrtas, de novèlas descobèrtas del patrimòni local.

Es plan important de poder pensar las fèstas dins lor dimension evolutiva: las fèstas tradicionals an de basas, de rasigas que cal pas desbrembar ni daissar de caire, mas son en evolucion: s'adaptan a l'epòca, fan part d'aquel patrimòni cultural immaterial qu'es en movement. Malhar amb de novèls partenaris pòt permetre aquela evolucion, l'escambi pòrta d'idèas novèlas.

Aital es possible de pensar per exemple, de prepausar un partenariat amb de grépias pròchas de l'escòla. Se pòt per exemple, convidar un grop de quelques enfantons de la seccion dels grands de la grépia a d'unes preparatius d'una festivitat coma Nadal, puèi en retorn, lor anar presentar quelques cants de Nadal.

Anar cap als autres, permet de se dubrir de perspectivas novèlas, de novèlas possibilitats, aital lo fach de pachar amb l'escòla de musica de la vila nos permetèt d'affortir los projèctes per la part musicala, en nos tot balhar de conselhs precioses; lo pacha amb lo musèu, nos ofriguèt l'escasença de poder accedir d'un biais facilitat a las diferentas colleccions presentadas, mas tanben a de documentacion locala perfin d'affortir las coneissenças del regentum.

Lo pilar dos de la carta de las Calandretas se sona « S'associer per far escòla », pr'amor que l'escòla nais e viu d'aquela associacion entre los regents e los parents associats. Es important de poder faire una plaça a cadun, e que cadun pòsca trapar sa plaça al dintre de l'escòla; cal servar aquò a l'esperit, quand se pensan los projèctes cap a las fèstas, per poder implicar al mai possible los que o desiran.

2.4. «*Calandreta assòcia las volontats, las energies e las competéncias per espandir l'emplec de l'occitan coma una lenga d'usatge per la vida de l'escòla tota. Calandreta desira que los parents de calandrons favoriscan, dintre la vida familiara un ambient propici per que se pòsca emplegar l'occitan cada jorn. Pr'amor d'aquò, Calandreta s'engatja per facilitar l'entrada de qual que siá dins la lenga e la cultura occitanas*». ²⁹

29 « Calandreta associe les volontés, les énergies et les compétences pour développer l'emploi de l'occitan comme langue d'usage pour toute la vie de l'école. Calandreta souhaite que les parents de calandrons favorisent, dans la vie familiale, une ambiance propice à l'emploi quotidien de l'occitan. Pour cette raison, Calandreta s'engage à faciliter l'entrée de quiconque dans la langue et la culture occitanes . »

Coma o diguèrem las fèstas tradicionalas son enrasigadas dins un territòri e del còp dins una lenga, pendent la fèsta, los escolans parlan e cantan en occitan, aprenon e coneisson lo nom dels objèctes patrimonials en occitan.

Los parents devon aver una actitud positiva cap a la lenga, pr'amor qu'afortís l'enveja dels escolans de la parlar, e, de descobrir la cultura que i es ligada. Del còp es important de poder donar als parents l'escasença de dintrar dins aquela lenga e dins aquelas tradicions culturalas: lor cal porgir la possibilitat de venir eles tanben, actors de la fèsta, d'acompanhar lor enfants en participar als rituals. L'organisacion d'una fèsta tradicionala al dintre d'una escòla pòt pas relevar de la volontat sola d'un regent, es un projècte de còla, deu èstre portat par l'ensemble del regentum associat e sostengut pels parents associats. Per exemple es pas rare, pel temps de Carnaval, de trapar a l'escòla de parents aprestar de desguisaments o l'estructura del Carmentran.

Perfin de poder estructurar totas aquelas bonas volontat es de bon far que de trapar de referents per cada fèsta, tant del costat regentum coma del costat associatiu, que pòscan trabalhar de cotria, cadun amb sas competéncias, a l'organisacion de l'eveniment: aital estructura l'organisacion e cadun pòt solicita las personas necitas per l'aprestatge, e al revèrs cadun sap a qual s'adreiçar quand es necita. Aquò permet de poder implicar mai la còla associativa a participar a la trasmission del patrimòni cultural local.

3) Anar mai luènh

«Qu'est-ce donc l'Occitanie ? C'est d'abord un espace de parole. L'Occitanie n'est pas seulement un espace de language ; son originalité linguistique est à la fois le support et le reflet d'une histoire et d'une civilisation originale

Yves Rouquette

Dempuèi d'annadas la Calandreta es reconeguda coma un actor cultural, de per son especificitat ligada cap a l'ensenhament en immersion aboriva en occitana, mas tanben per l'organisacion de fèstas tradicionalas que se donan a viure e que porgisson de vida al còr de la vila. Aquela imatge de las bonas, se deu per partida bèla al travalh que fan los mainatges per aprestar aquelas fèstas, e que las vivan puèi.

Se pòt veire que cèrtas fèstas tradicionalas, foguèron trencadas per d'eveniments tragic coma de guèrras, o per de volontats governamentalas: alara falta de trasmission, los rituals se son perduts o al mens pièg se son trescolats.

Al contrari d'autras fèstas tradicionalas, coma Carnaval o la Sant Joan per exemple, o d'unas tradicions festivas, elas, capitèron de durar dins lo temps amb gaire cambiaments. Aital la dança de las trelhas, que se fa pendent las fèsta tradicionalas lengadocianas (dança per còpia amb d'arcèls garnits de vinhas e de rasims) a capitat aquela traversada del temps dempuèi 600 ans, quitament se

aguèt d'unas variantas dins sas figuras, en s'ofrir en espectacle pendent las diferentas fèstas mas tanben pendent d'eveniments populars coma la venguda d'òmes politics .

Los animals totemics de Lengadòc, animals de tela e de fusta, portaires de la paraula populara, capitèron, eles tanben, de se manténer, o, de reviscolar malgrat de numeroses enebits. Los pus ancians coma lo camèl de Besiers o lo Polin de Pesenàs capitèron de crear un vertadièr reviscòl que s'acompanhèt de creacion d'animals novèls coma lo Caval Marin d'Agde en 2015 amb l'associacion dels amics del Caval marin, puèi la creacion d'un Cavalet Marin, nebot del primièr, per la Calandreta Dagtenca.

Dins aquela dralha de reconquista de las fèstas tradicionals desbrembadas, en Agde se reviscoleron tanben, aprèp un long sòm, la fèsta dels pescaires e la fèsta del vin, amb de rituals reactualizats .

L'escola i participava pas fins ara, levat ongan ont foguèt convidada amb son animal totemic lo Cavalet, per participar al passa-carrières de la fèsta del vin al mes d'octòbre.

Caldriá pas daissar de caire, aquelas doas fèstas pr'amor que fan part, e representan lo patrimòni local dagtenc, qu'es ligat a la cultura, dins l'accepcion agricòla del mot: las recòltas e los saupre-far, amb un vocabulari especific, dedicat a l'activitat humana.

Seriá tanben l'escasença de poder malhar amb de novèls partenaris, crear de ligams amb las associacions portairas del projècte, e afortir los ancians coma amb lo musèu, en trabaifar a l'entorn de novèlas tematicas.

Participar a aquellas fèstas, permetriá de donar encara mai sens a las temporadas, seguisson elas tanben la sasonalitat: se festeja primièr, la solenca a la fin de las vendémias, puèi, a la fin del mes d'octòbre, la fèsta del vin: un còp que lo rasim es vendemiat, dintrat a la cava, e vinificat . Aquela noción de temporalitat, qu'es ciclica, seriá renforçada per un primièr apròchi del temps istoric pr'amor que se podriá estudiar los mestiers ligats a la pesca e la viticultura d'un còp èra, en tot establir de comparason amb los mestiers de ara.

Participar a aquellas fèstas permetriá de s'enrasigar culturalament dins lo terrador en permetre als enfants de descobrir las ancianas activitats alimentàrias localas, ligadas a la geografia fisica del territori, que son la pesca e la viticultura. De segur, caldriá preveire de sortidas per anar observar l'activitat *in vivo*, perfin de poder atirar l'agach dels enfants cap a d'objèctes del patrimòni local remarcables coma per exemple: per la pesca las barcas tradicionals, o la pesca a la traïna o al bolejton.

La descobèrta d'aquel mitan pendent los preparatius d'aqueles fèstas, permetriá de menar un trabaifar dels bèls, quitament tre la mairala, cap al vocabulari ric, amb d'especificitats localas cap a de tecnicas o de materials, de vocabulari segur que s'emplena pas en classa de costuma .

CONCLUSION

Lo contèxte institucional cap a l'apropiacion mainatgenca del patrimòni local es dels favorables. A l'ora ont lo mitan de l'escolan s'espandís, ont lo monde se donar a veire en entièr, que las distàncias comptan plan mens, vesèm emergir una vertadièra voluntat tant al nivèl internacional amb d'organismes coma l'U.N.E.S.C.O., coma al nivèl nacional amb d'ofèrtas de projèctes diversificats, una vertadièra voluntat de salvagardar, de trasmission del patrimòni cultural. Salvagardar lo patrimòni vòl pas dire forçadament agachar luènh, mas tanben observar çò que nos enròda: los bastiments, los saupre-fars, las practicas socialas ... los objèctes del patrimòni local que costejam regularament, e a quines fasèm pas mai mèfi. Quand se passa per carrièra per anar a l'escòla, se crosa de toristes qu'observan lo patrimòni que prenèm pas mai lo temps d'agachar: cal sensibilizar, e ofrir la possibilitat als escolans de lo poder descobrir e observar, eles tanben, perfin de lo poder salvagardar e trasmetre puèi.

Del còp l'escòla se deu d'estre implicada dins aquela empresa, e se deu marca ela tanben dins aquel procediment. Las calandretas de per lor encoratge cultural dins lo territòri, demercé lor volontat cooperativa e associativa de malhar amb l'environa, i prenon part elas tanben. De part lors especificitats son reconegudas coma un actor cultural, participan a la vida culturala de la ciutat, e çò mai visible es de segur l'organisacion e la participacion a las fèstas tradicionals ont crèan de ligam amb los diferents actors culturals locals. Las fèstas demercé lor multiplas rasigas, temporalas, territorialas, lengatgièras e ritualas ofrisson un encastre e un supòrt per permetre aquel aprendissatge-descobèrta dels objèctes del patrimòni local pels mainatjons. Al dintre de la classa de mairala, lo projècte se vòl multiple: la fèsta s'aprèsta en pintrar, descopar, crear, cantar...La dimension pluridisciplinària es notabla, darrièr l'objectiu principal ligat a la cultura artistica e a la descobèrta del monde, se trabalha un fum d'objectius en transversalitat. Aquel projècte, demercé de numeroses escambis, permet tanben d'afortir lo lengatge, es un projècte que dona la paraula: paraula en situacion o al dintre d'un moment institucional de la classa: las institucions, que son al còr de la classa cooperativa, prepausen un encastre al projècte, permeton de lo formalizar en lo debatre. L'enfant en participar, ven actor, pren sa plaça al dintre del projècte mas tanben al dintre del grop classa, se socialisa: las fèstas, acte patrimonial social, dubrisson la classa cap a l'endefòra, ofrisson una visibilitat cap al travalh fach e las coneissenças aquesidas. Una mesa en valor, plan menada, del travalh dels enfants lo quite jorn de la fèsta, afortís encara aqueles fenomèns. Aital las fèstas venon supòrts pedagogics per un aprendissatge cultural engrasigat dins son quite territòri. Perfin de completar aquel estudi, un travalh seriá de menar per saupre cossí demercé lo travalh dels enfants, investir los parents dins lo patrimòni cultural local e dins la lenga que li es ligada.

Bibliografia e sitografia

ACHARD, Claude . La ballade des totems dans l'Hérault : bestiaire fantastique . Montpellier : éditions du conseil général de l'Hérault, 1981.

ALIOUI, Latifa . Fêtes populaires et institutionnelles en Provence au XVII ème siècle . Thèse d'État : Avignon : Langues et littératures françaises : 2010 .

ALRANQ, Claude . Les Animaux de la fête occitane, Les totems Sud de France . Cazouls-les-Béziers :éditions du Mont, Légend', avril 2008.

ALRANQ, Claude . Martror : la fête des morts . Occitanica, Estudis,
<http://purl.org/occitanica/10551>

ALRANQ, Claude . Nadal: le Noël occitan entre fête, histoire et tradition. Occitanica, Estudis, <https://occitanica.eu/items/show/10683>

AMIROU, Rachid . Imaginaire du tourisme culturel . Paris : PUF, 2000.

AMIROU, Rachid . Image, imagerie, imaginaire. Le label des V.P.A.H. dans le Languedoc-Roussillon . 2004.

BAUMEL, Jean . Le Masque-Cheval, et quelques autres animaux fantastiques. Étude de folklore, d'ethnographie et d'histoire . Paris : Institut d'études occitanes, La Grande Revue, 1958.

AUDRERIE, D. (1997). La notion et la protection du patrimoine, Paris, Presse universitaire de France . 1997, p.128 .

BABADZAN, Alain, “ Les usages sociaux du patrimoine ”, Ethnologies comparées n°2, 2001, <http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm>

BERCE, Yves-Marie . Fêtes et révoltes. Des mentalités populaires du XVIe au XVIIIe siècle . Paris : Hachette, 1976.

BLANQUER, Jean-Michel, NYSSEN, Françoise . À l'école des arts et de la culture [4/12/2019], disponible sur éducation.gouv.fr 2018.

BOURDIEU, Pierre (s.d.). « ART (Aspects culturels) - La consommation culturelle », Encyclopaedia Universalis, <https://www-universalis--edu-com.nomade.univ-tlse2.fr/encyclopedie/art-aspects-culturels-la-consommation-culturelle/>

CHALULEAU, DEBRU, Jacques . Fêtes et traditions du Languedoc-Roussillon . Rennes : Éditions Ouest-France, 2008.

CHASSEZ (de), Éric, ROHAN – CSERMAK (de), Henri . sous la direction de . Connaître le patrimoine de proximité ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l'Institut national d'histoire de l'art (INHA). 2019 .

CHAUVET, Maurice . Le Folklore de nos villages en Pays d'Oc.

CHOAY, Françoise. L'allégorie du Patrimoine. Paris, Le seuil, 1992 p. 272.

CONFEDERACION OCCITANA DE LAS ESCOLAS LAICAS CALANDRETA. 30ans de creacions pedagogicas. Montpelhièr, La Poesia, 2010 .

COULANGEON, P. Sociologie des pratiques culturelles . Paris, La Découverte, 2005.

Dagtenca in Archistra, Toulouse, n° 144 fevrier 1996 .

DAVALLON, Jean . sous la direction de DUJARDIN, Philippe, GARCIA, Patrick, GOUSSAULT . Le patrimoine : "une filiation inversée" ? [article]. Espaces Temps, 74-75, Transmettre aujourd'hui. Retour vers le futur, 2000 .

DECITRE, Monique . Dansez la France . Lyon : Éditions Dumas, Lyon, 1957.

FABRE, Daniel . La fête en Languedoc; regards sur le carnaval aujourd'hui . Toulouse, Éditions Privat, 1977 .

HOUISTE, Serge . Le Bestiaire fantastique de l'Hérault . Nîmes : revue Folklore de France, 1997.

LAFFITTE René. Mémento de pédagogie institutionnelle : Faire de la classe un milieu éducatif . Vigneux, Matrice, « Classiques de la pédagogie institutionnelle, 1999 .

LENCLUD,Gérard . La tradition n'est plus ce qu'elle était...Sur les notions de tradition et de société traditionnelle en ethnologie . Terrain anthropologie et sciences humaines 9, octobre 1987 .

LENCLUD, Gérard .Apprentissage culturel et nature humaine . Terrain anthropologie et sciences humaines 40 : enfant et apprentissage, mars 2003 .

LEMAITRE, Mathieu .Ressources patrimoniales culturelles et développement touristique Thèse d'État : Économie sociale : Toulouse - Jean Jaurès :2015 .

LHUBAC, Jean Michel, UBAUD, Josiana, FAGUES-LHUBAC, Marie-José . Lo resson de la pèira. Parthenay, Modal, 2006 .

MAZIÈRE, Christelle . La transmission du patrimoine par l'enseignement des arts .Thèse d'État : sciences de l'éducation : Université de Corse : 2015 .

MESCHONNIC, Henri . Propositions pour une déclaration sur les devoirs envers les langues et envers le langage, Linha Imaginot n°64, Toulouse 2006 .

OURY, Fernand, VASQUEZ Aïda .. Vers une pédagogie institutionnelle, Paris, Maspéro. 1967 .

PRADAL, Irena . HERNANDEZ, Lidia . L'enfant actor e transmetor d'aprentissatges linguistics : una experiéncia en mitan immersiu . in Collòqui Langues minoritaire : quels acteurs pour quel avenir ? : Strasbourg, 21/22 novembre 2019 .

RUBY, Christian . sous la direction de DUJARDIN, Philippe, GARCIA, Patrick, GOUSSAULT . Nul n'est héritier s'il n'est capable d'être initiateur [article] Espaces Temps, 74-75, Transmettre aujourd'hui. Retour vers le futur, 2000 .

Totems d'Oc ! L'extraordinaire transhumance. Catalogue de l'exposition du musée du Biterrois du 23 novembre 2010 au 13 février 2011. Cahiers du musée du Biterrois, no 4, 2010.(ISBN 978-2-915444-16-2).

